



"IPMONT" d.o.o.  
Društvo za telekomunikacije

Agencija za elektronske komunikacije  
i poštansku djelatnost  
Bulevar Džordža Vašingtona 56  
Podgorica

Mitra Bakića bb  
Podgorica  
Žiro-račun: 530-18105-18  
PIB: 02792265  
PDV: 30/31-09594-7  
Broj: 94/19  
Podgorica, 26.11.2019

Urednik  
AGENCIJA ZA ELEKTRONSKIE  
KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST  
PODGORICA

26.11.2019.

Primljeno:	Br. posla:	Vrijednost:
01.12	7962/1	

**Predmet: Dostava dokumenata na saglasnost**

Poštovani,

S obzirom da Društvo "IPMONT" d.o.o. planira da na sopstvenoj elektronskoj komunikacionoj mreži nudi usluge i na maloprodajnom tržištu, u skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama i Zakona o izmjenama i dopunama zakona o elektronskim komunikacijama, dostavljamo Opšte uslove i preplatničke ugovore radi davanja saglasnosti.

S poštovanjem,



IZVRŠNI DIREKTOR  
*Zoran Brajović*  
Zoran Brajović, dipl.ing.

Prilog:

- Opšti uslovi
- Preplatnički ugovor za IP telefoniju
- Preplatnički ugovor za pristup internetu
- Preplatnički ugovor za iznajmljene linije
- Preplatnički ugovor za iznajmljivanje optičkih vlakana

**OPŠTI USLOVI  
ZA USLUGE JAVNE FIKSNE ELEKTRONSKIE KOMUNIKACIONE MREŽE  
DRUŠTVA ZA TELEKOMUNIKACIJE „IPMONT“ d.o.o. PODGORICA**

**1. PREDMET – OSNOVNE ODREDBE**

1.1 Opšti uslovi na usluge javne fiksne elektronske komunikacione mreže Društva za telekomunikacije „IPMONT“ d.o.o. Podgorica, sa sjedištem u ul. Mitra Bakića bb, 81 000 Podgorica (u daljem tekstu: Opšti uslovi), definišu uslove pod kojima „IPMONT“ d.o.o. Preplatniku pruža sve usluge koje je IPMONT ovlašćen da pruža na osnovu važećih akata izdatih od strane Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (u daljem tekstu: Agencija) i važećih cjenovnika.

1.2 Ovi Opšti uslovi donijeti su na osnovu člana 148 i 149 Zakona o elektronskim komunikacijama Crne Gore (Sl. list Crne Gore 40/2013). Na sve što nije regulisano Opštim uslovima primeniće se sadržina pojedinačnih preplatničkih ugovora između IPMONT-a i Preplatnika, odnosno odredbe pozitivnih propisa Crne Gore.

**2 . JAVNOST, IZMJENE I DOPUNE OPŠTIH USLOVA**

2.1 IPMONT je dužan da Opšte uslove učini javnim i dostupnim na svojoj internet stranici [www.ipmont.me](http://www.ipmont.me).

2.2 IPMONT ima pravo i obavezu da Opšte uslove dopunjuje i mijenja radi uskladivanja sa promjenama zakona, drugih obavezujućih opštih akata, poslovne politike IPMONT-a i potreba Preplatnika, nakon prethodno pribavljenе saglasnosti Agencije.

2.3 IPMONT će o izmjenama i dopunama Opštih uslova upoznavati Preplatnike na sledeća dva načina:

- putem internet stranice [www.ipmont.me](http://www.ipmont.me),
- putem dva štampana medija koja se distribuiraju na teritoriji Crne Gore.

2.4 Izvršene izmjene i dopune Opštih uslova biće obavezujuće za Preplatnike u roku od 30 dana počev od dana objave na internet stranici IPMONT-a.

2.5 U roku od 30 dana od dana objavljivanja izmjenjenih Opštih uslova Preplatnici mogu otkazati ugovor bez sankcija i bez primjene ugovorenog otkaznog roka u slučaju da su izmjene izvršene na štetu Preplatnika .

**3. ZAHTJEV ZA ZASNIVANJE PREPLATNIČKOG ODNOŠA**

3.1. Korisnici usluga IPMONT-a mogu biti fizička i pravna lica. U cilju omogućavanja korišćenja usluga IPMONT-a i zaključenja Ugovora, korisnik podnosi Zahtjev za izabranu uslugu u pisanoj formi na odgovarajućem formularu IPMONT-a i svojim potpisom potvrđuje vjerodostojnost datih podataka. U Zahtjevu su definisani uslovi, cijena i karakteristike izabrane usluge.

3.2. Korisnik će u trenutku podnošenja Zahtjeva dati na uvid ovlašćenom licu IPMONT-a svoje identifikacione isprave odnosno sve druge informacije, isprave, dokumenta, ovlašćenja, koja su navedena u Zahtjevu kao obavezna. IPMONT ima pravo da od korisnika zatraži dopunu dokumentacije, potrebne u cilju zasnivanja preplatničkog odnosa odnosno zaključenja preplatničkog ugovora. Ukoliko korisnik ne dostavi potrebnu dokumentaciju, IPMONT će odbaciti Zahtjev za zasnivanje preplatničkog odnosa.

3.3. Preplatnik je u obavezi da u pisanom obliku obavijesti IPMONT o svakoj promjeni podataka koji su navedeni u Zahtjevu, odnosno koji su od značaja za ispunjenje preuzetih obaveza i to najkasnije u roku od 7 dana od nastanka promjene, a u protivnom će biti odgovoran za nastalu štetu. Ako Preplatnik ne ispuni navedenu obavezu obavještavanja o nastalim promjenama i ako zbog kršenja iste obavještenja ili druga pismena komunikacija IPMONT-a ne mogu biti dostavljena Preplatniku, smatraće se da je dostava uredno i blagovremeno izvršena. Navedeno se odnosi i na račune za pružene usluge kao i opomene za plaćanje koje će IPMONT dostavljati na poslednju prijavljenu adresu Preplatnika.

**4. UGOVOR**

4.1. Korišćenje Usluga se odobrava na osnovu Zahtjeva Korisnika, u roku od 8(osam) dana od dana podnošenja zahtjeva, ukoliko postoje tehničke mogućnosti.

4.2. Ugovor se zaključuje u pisanoj formi. Sastavni dio Ugovora je Zahtjev sa pratećom Ponudom.

4.3. Prava i obaveze iz ugovornog odnosa između Preplatnika i IPMONT-a započinju danom uključenja tj. aktivacije Usluge. Ugovor se može raskinuti u skladu sa raskidnim odredbama Ugovora.

4.4. IPMONT može omogućiti korisnicima i sklanjanje ugovora putem sredstava komunikacije na daljinu i izvan poslovnih prostorija operatora, u skladu sa zakonom kojim se uređuju elektronski potpis i zaštita potrošača.

**5. AKTIVACIJA I UPOTREBA ODGOVARAJUĆIH UREĐAJA**

5.1.Usluga se aktivira danom potpisivanja ugovora.

5.2. Preplatnik se obavezuje da za povezivanje sa mrežom IPMONT-a, koristi samo uredaje koji su atestirani i čiji je rad u skladu sa tehničkim standardima i važećim propisima u Crnoj Gori, i dužan je da se pridržava svih tehničkih uputstava za korišćenje istih kao i svih važećih propisa prilikom korišćenja Usluga IPMONT-a.

5.3. Ukoliko Preplanik za uredaje iz tačke 5.2. posjeduje sve sertifikate, odnosno dozvole, odobrenja i saglasnosti nadležnih državnih organa, ali i pored toga isti uzrokuju štetne smetnje u funkcionisanju mreže IPMONT-a, IPMONT u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima ima pravo da uskrati priključenje ili privremeno isključi navedene uredaje iz mreže uz blagovremeno obavještenje Preplatnika dato u pisanom obliku.

5.4. Preplatnik je obavezan da održava uredaje na način da se prilikom korišćenja istih ne narušava kvalitet pružanja Usluga IPMONT-a, kao i integritet, funkcionisanje i sigurnost mreže.

## **6. USLUGE I MREŽA**

6.1. IPMONT će omogućiti Preplatniku korišćenje usluga preko pristupa realizovanog raspoloživim tehnologijama.

6.2. IPMONT može pružati pristup Mreži i posredstvom mreža drugih operatora.

6.3. IPMONT je u obavezi da održava mrežu u skladu sa važećim standardima za ovu oblast. IPMONT se obavezuje da sve smetnje i poremećaje u mreži otkloni u najkraćem mogućem roku i u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima u Crnoj Gori i odgovarajućim međunarodnim normama i preporukama. IPMONT ima pravo da teritorijalnu pokrivenost Usluga privremeno ili trajno i značajno izmjeni zavisno od različitih faktora.

IPMONT ne odgovara za sadržaj prenesenih telekomunikacionih podataka odnosno saopštenja Preplatnika (voice ili data) koja se prenose putem mreže IPMONT-a prilikom pružanja Usluga Preplatnicima. IPMONT ne odgovara za bilo koju štetu koja može nastati Preplatniku ili bilo kom trećem licu zbog sadržaja telekomunikacionih podataka odnosno saopštenja koje primaju Preplatnici koji su se prijavili za određeni servis, a koje generiše IPMONT prilikom pružanja svojih Usluga.

6.4. Preplatnik je u obavezi da koristi Usluge IPMONT-a u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i uslovima iz Ugovora i Opštih uslova. U slučaju zloupotreba korišćenja Usluga, IPMONT zadržava pravo da Preplatniku ograniči ili prekine Usluge, raskine Ugovor i zahtjeva nadoknadu štete.

6.5. IPMONT se obavezuje da Preplatniku pruža odabrane Usluge iz svoje ponude u okviru raspoloživih kapaciteta i standardnog kvaliteta. IPMONT će omogućiti pružanje Usluga iz svoje ponude u okviru svojih tehničkih mogućnosti na području koje pokriva mreža IPMONT-a, s tim da zadržava pravo da zbog radova na mreži ili zbog održavanja privremeno obustavi pružanje Usluga u cijelini ili djelimično, sve dok postoji opravdana potreba.

6.6. Preplatnik je obavezan da ne ugrožava rad i ne nanosi štetu funkcionalnosti mreže kao i da ne koristi Usluge na način koji može uzrokovati smetnje drugim korisnicima. Preplatnik je dužan da se pridržava svakog uputstva i obaveštenja IPMONT-a koje se odnosi na pravilno korišćenje Usluga. Ukoliko se Preplatnik ne pridržava navedenog, IPMONT zadržava pravo da odmah bez prethodne najave privremeno isključi Usluge Preplatniku.

6.7. U cilju održavanja nivoa kvaliteta Usluga, IPMONT obezbjeduje mogućnost Preplatniku da zatraži potrebna obaveštenja i prijavi nepravilnost u pružanju Usluga Korisničkom servisu IPMONT-a ili u poslovnim prostorijama IPMONT-a.

6.8. U slučaju osnovane sumnje da postoji bilo kakva nedopuštena ili prevarna radnja koja može nanijeti štetu Preplatniku i/ili IPMONT-u, IPMONT u cilju zaštite interesa obje strane ima pravo da privremeno isključi Usluge Preplatniku. Preplatnik je obavezan da se obrati Korisničkom servisu za sprovođenje neophodnih provjera i ponovno uključenje Usluga.

6.9 IPMONT Preplatnicima nudi sljedeće vrste usluga:

- Usluga IP telefonije

Usluga IP telefonije je javno dostupna elektronska komunikaciona usluga za ostvarivanje odlaznih i dolaznih nacionalnih ili međunarodnih telefonskih poziva putem SIP protokola u skladu sa standardizovanim planom numeracije.

Preduslovi korišćenja usluge su hardverski ili softverski SIP telefon, odgovarajuće napajanje električnom energijom i kvalitetna internet konekcija.

Ovim Opštim uslovima se uređuju odnosi između IPMONT-a i Preplatnika, utvrđuju uslovi zasnivanja preplatničkog odnosa po osnovu obezbjedenja telefonskog priključka i dodjele preplatničkog broja radi korišćenja javno dostupnih telefonskih usluga u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži IPMONT-a.

Radi korišćenja ove usluge Preplatnik je u obavezi da obezbedi terminalnu opremu (telefonski uredaj) i preplatničku instalaciju, koju održava o sopstvenom trošku i za koju je odgovoran u smislu pribavljanja saglasnosti nadležnih organa, poštovanja preporuka i važećih tehničkih uslova i snosi odgovornost za svako oštećenje mreže prouzrokovano korišćenjem neodobrene terminalne opreme.

Preplatnik je dužan da opremu koja je u vlasništvu IPMONT-a koristi sa pažnjom dobrog domaćina, i da prestankom preplatničkog odnosa istu vrati neoštećenu ili nadoknadi njenu vrijednost u slučaju oštećenja. IPMONT ima parvo, da uz prethodnu saglasnost Preplatnika izmjeni preplatnički broj i to samo u slučaju uvođenja novih blokova numeracije, o čemu najmanje 30 dana ranije obaveštava Preplatnika i istovremeno mu saopštava novi preplatnički broj i 30 dana nakon dodjele novog preplatničkog broja daje informacije o nastalim promjenama. Kod navedenih promjena Preplatnik nema parvo na nadoknadu eventualne štete.

Preplatnik ima pravo da zahtjeva prenos telefonskog broja u mrežu i iz mreže drugog Operatora, u skladu sa propisima koji uređuju predmetnu materiju.

IPMONT je dužan omogućiti Preplatniku, na njegov zahtjev, prenosivost broja pri promjeni Operatora u skladu sa pozitivnim propisima. Za korišćenje usluge prenosivosti broja Preplatniku, shodno njegovom zahtjevu, Operator će naplaćivati posebnu naknadu u iznosu utvrđenom od strane Agencije.

- Usluga pristupa internetu

Usluga pristupa internetu je usluga pristupa globalnom informacionom sistemu logički povezanom jedinstvenim sistemom adresiranja putem internet protokola (TCP/IP) ili drugih protokola kompatibilnih sa internet protokolom koji čine javni distribuirani multimedijalni sistem, omogućavajući servise visokog nivoa za ličnu i poslovnu primjenu.

IPMONT uslugu pristupa internetu obezbjeduje na lokaciji Preplatnika na način koji koji zadovoljava korisničke potrebe uz direktni pristup internetu velikih brzina pristupa, simetričnog protoka podataka i bez ograničenja u količini prenesenih podataka. Usluga je dostupna na teritoriji Crne Gore na ugovorenoj lokaciji korišćenja usluge.

Preplatnik se samostalno opredjeljuje za paket internet sluga koju želi da koristi, i u toku trajanja preplatničkog odnosa zadržava pravo izmjene paketa, u sladu sa Ponudom i cjenovnikom.

- Usluga iznajmljena linija

Usluga iznajmljena linija podrazumijeva vezu određene brzine prenosa podataka između dvije preplatničke lokacije baziranu na IP protokolu bez pristupa globalnoj internet mreži.

IPMONT nudi Preplatniku u zakup iznajmljenu liniju u trajanju od 24 časa dnevno putem sopstvene javne elektronske komunikacione mreže, obezbjedujući visok nivo pouzdanosti i garantovane brzine prenosa podataka.

- Usluga iznajmljivanja optičkog vlakna

Usluga iznajmljivanja optičkog vlakna podrazumijeva ustupanje na korišćenje jednog ili više optičkih vlakana između dvije preplatničke lokacije sledećih tehničkih karakteristika:

- Single mode dark fiber

IPMONT nudi Preplatniku u zakup optičko vlakno u trajanju 24 časa dnevno u toku trajanja ugovorne obaveze

## 7. ODGOVORNOST I OGRANIČENJA

7.1. Preplatnik je saglasan da IPMONT, u skladu sa Cjenovnikom, vrši instalaciju i održavanje opreme ( CPE uređaj ) koja je dio Mreže, a koja se smješta u prostoru koji obezbjedi Preplatnik , uključujući zemljište Preplatnika, pristup objektu, prostor za smještaj opreme, napajanje i ostalo potrebno. Ako je potrebno, Preplatnik će za ovu svrhu o svom trošku nabaviti neophodne saglasnosti i dozvole. Preplatnik je obavezan da vodi računa o CPE uređaju, koji ostaje u vlasništvu IPMONT-a, u skladu sa datim uputstvima, kao dobar domaćin. Korisnik je obavezan da snosi sve troškove održavanja, opravke ili zamjene CPE, osim u slučaju da je isti oštećen isključivom krivicom IPMONT-a.

7.2. Ukoliko Preplatnik koristi uređaje koji nisu kompatibilni sa mrežom IPMONT-a, odnosno nisu podešeni na način definisan za korišćenje Usluga, ili prouzrokuje smetnje u radu mreže, IPMONT ne snosi odgovornost za reklamacije na visinu računa ili nemogućnost korišćenja neke od Usluga mreže IPMONT-a.

7.3. IPMONT nije odgovoran za sigurnost korišćenja interneta. Preplatnik koristi internet na sopstveni rizik i isključivo je odgovoran za prihvatanje adekvatnih sigurnosnih mjera protiv neautorizovanog upada ili smetnji na uređaju koji koristi (softver/hardver/i data).

7.4. IPMONT ne prihvata odgovornost za informacije dobijene preko Mreže. IPMONT neće pokriti nikakve troškove niti prihvati ikavu odgovornost za štetu nastalu kao posljedica preuzimanja informacija.

7.5. Ako Preplatnik koristi pristup Mreži za kupovinu robe ili usluga od treće strane ili koristi priključak za usluge koje Preplatniku pruža treća strana preko mreže IPMONT-a, IPMONT neće biti ugovorna strana takvih transakcija, osim ukoliko to nije nedvosmisleno dogovoren. IPMONT neće prihvatiti odgovornost niti garanciju za usluge ili robu kupljenu ili naručenu preko Preplatnikovog priključka, čak i u slučaju da za treću stranu vrši naplatu dugovanja od Preplatnika.

7.6. Preplatnik je saglasan da IPMONT ne odgovara za štetu koju Preplatnik ili drugo lice pretrpi uslijed privremenih ili povremenih prekida u pružanju usluga mreže. IPMONT nije odgovoran za štetu koju Preplatnik ili drugo lice pretrpe izuzev ako se radi o šteti koja je izazvana namjerom ili grubom nepažnjom.

## 8. PRAVO PREPLATNIKA NA OGRANIČENJE POTROŠNJE

8.1. IPMONT će na zahtjev Preplatnika, omogućiti besplatno ograničenje potrošnje za obračunski period, kao i besplatnu zabranu odlaznih poziva prema određenom broju ili grupi brojeva.

8.2. IPMONT će preplatniku dostavljati besplatna obavještenja putem telefonskog poziva ili SMS poruke ako dođe do potrošnje koja je iznad prosjeka potrošnje preplatnika za poslednja tri mjeseca.

8.3. Preplatnik ima pravo da od IPMONT-a zahtijeva dostavu stanja trenutne potrošnje koje nije starije od šest sati.

## 9. CIJENE I PLAĆANJE

9.1. Cijene Usluga i druge komercijalne uslove određuje IPMONT u skladu sa svojom poslovnom politikom.

9.2. Mjesečna preplata za Usluge i cijene Usluga kao i sve ostale naknade koje IPMONT naplaćuje utvrđene su Cjenovnikom. Cjenovnik je javno dostupan i daje se na uvid na ovlašćenim prodajnim mjestima kao i na zvaničnom sajtu IPMONT-a. Cjenovnikom su obuhvaćeni i svi tarifni paketi kao i dodatne Usluge IPMONT-a.

Cijene za svaki pojedinačni tarifni paket date su u Ponudi koju korisnik potpisuje prilikom podnošenja Zahtjeva.

9.3. Preplatniku se dostavlja račun za pružene usluge u roku od 15 dana od dana završetka obračunskog perioda na naznačenu adresu. Preplatnik je u obavezi da izvrši plaćanje po računu u roku dospjeća. IPMONT ne odgovara za dostavu računa. Preplatnik se obavezuje da će odmah po isteku perioda za dostavu računa obavijestiti IPMONT o izostanku računa i zatražiti izdavanje duplikata ili omogućavanje drugog načina plaćanja (opštom uplatnicom ili drugo).

9.4. Preplatnik ima pravo da za posljednjih šest mjeseci od dana zadnjeg obračunskog perioda, zahtijeva listing u formi koja omogućava kontrolu utroška.

IPMONT je u obavezi da podatke koji su potrebni za izdavanje listinga otpočne obezbjediti od dana potpisivanja Ugovora.

IPMONT nije u obavezi da izda listing u slučaju da su ti podaci nedostupni, zbog isteka vremenskog perioda za njihovo čuvanje i po nalogu o zabrani izdavanja tih podataka datog od nadležnog organa u skladu sa Zakonom.

9.5. IPMONT može u svakom trenutku da izmjeni cijene Usluga, tarifne pakete, i/ili druge komercijalne uslove, o čemu obavještava Preplatnika najmanje 30 (trideset) dana prije izmjene uslova definisanih Ugovorom na prigodan način (putem sredstava informisanja, internet stranice IPMONT-a i dostavljanjem pisanih obavještenja uz račun). U tom roku Preplatnik može otkazati Ugovor bez sankcija ako su izmjene na štetu Preplatnika zbog čega isti nije saglasan sa tom promjenom.

9.6. Preplatnik se obavezuje da u cijelini plati u roku označenom na računu koji se ispostavlja najmanje jedanput mjesечно za ugovorene Usluge, uključujući pripadajuće obaveze po osnovu javnih prihoda (fiskalne obaveze, doprinosi, takse i dr.). U slučaju docnje u plaćanju Usluga, Preplatnik će platiti pripadajuću zateznu kamatu. IPMONT će korisnicima kojima je ograničena usluga zbog neizmirivanja obaveza izvršiti naplatu ponovne aktivacije usluge.

## **10. USTUPANJE UGOVORA**

10.1. Preplatnik može ustupiti Ugovor trećem licu samo uz prethodno datu saglasnost u pisanom obliku od strane IPMONT-a. Pri davanju saglasnosti za ustupanje Ugovora, IPMONT ima pravo da na novog Preplatnika primjeni odredbe tačke 2. i 3. Opštih uslova.

10.2. Ugovor se može naslijediti saglasno Zakonu o obligacionim odnosima, a sa naslijedivanjem se upodobljava slučaj univerzalne sukcesije prava i obaveza pravnog lica.

## **11. OGRANIČENJE I PREKID USLUGA**

11.1. U slučaju docnje u plaćanju računa ili neuredne uplate IPMONT ima pravo da u roku od 5 dana od dana dostavljanja obavještenja, ograniči Usluge. IPMONT će u skladu sa svojim procedurama trajno isključiti odnosno prekinuti sa pružanjem svih Usluga, najkasnije sa danom isticanja minimalnog perioda trajanja ugovora. Danom prekida pružanja svih Usluga Ugovor se smatra raskinutim i Preplatnik je u obavezi da izmiri sva zaostala dugovanja i nadoknadi štetu IPMONT-u u skladu sa članom 16.2. Opštih uslova.

11.2. Najava ograničenja ili prekida Usluga vrši se u pisanoj formi, poštom, elektronskim putem ili na drugi pogodan način po izboru IPMONT-a.

11.3. IPMONT može nakon obavještenja Preplatnika, ograničiti ili prekinuti korišćenje Usluga ukoliko Preplatnik i poslije opomene IPMONT-a nastavi da vrši zloupotrebe korišćenja Usluga IPMONT-a. Ukoliko se nastavi sa istim i poslije isteka prekida ili ograničenja Usluga, IPMONT ima pravo da raskine ugovorni odnos. Preplatnik je u obavezi da plaća preplatu i za period trajanja ograničenja.

11.4. IPMONT ima pravo da privremeno isključi Preplatnika iz mreže, ukoliko postoji sumnja da se koriste uređaji koji ometaju rad mreže ili nesmetano korišćenje uređaja drugih Preplatnika, do otklanjanja ovih smetnji.

## **12. KVALITET USLUGA**

12.1. IPMONT se obavezuje da Preplatniku ponudi sledeći kvalitet servisa na kvartalnom nivou:

IPMONT garantuje raspoloživost servisa na nivou > 95%.

IPMONT garantuje minimalnu brzinu širokopojasnog pristupa internetu koja ne može biti manja od 70 % maksimalne brzine pristupa internetu.

IPMONT Preplatniku nudi sledeći minimalni nivo kvaliteta usluge:

- Vrijeme uspostavljanja usluge na fiksnoj lokaciji za 95% uspostavljenih usluga: < 10 dana.
- % uspostavljenih usluga na fiksnoj lokaciji do dogovorenog termina: >60%
- Vrijeme otklanjanja kvara za pristupne linije za 80% kvarova: < 48 sati (osim za smetnje izazvane višom silom ili smetnji na preplatničkom dijelu mreže)
- Vrijeme otklanjanja kvara za pristupne linije za 95% kvarova: < 80 sati (osim za smetnje izazvane višom silom ili smetnji na preplatničkom dijelu mreže)
- Učestanost kvarova po pristupnoj liniji za 100 linija: < 20% (osim za smetnje izazvane višom silom i smetnje na preplatničkom dijelu mreže)
- Vrijeme odziva službe za korisnike: 50 % odgovore nih poziva u roku do 20 sekundi
- Vrijeme odziva službe za davanje informacija o telefonskom imeniku: 50 % odgovorenih poziva u roku do 20 sekundi
- Učestalost neuspješnih poziva: < 1 %
- vrijeme uspostavljanja poziva:
  - prosječno vrijeme za sve nacionalne pozive - 6.0s
  - vrijeme unutar koga je uspostavljeno 95% svih nacionalnih poziva - 6.0s
  - prosječno vrijeme za sve međunarodne pozive - 10.0s
  - vrijeme unutar koga je uspostavljeno 95% svih međunarodnih poziva - 10.0s

Ukoliko se utvrdi da je prigovor Preplatnika na kvalitet servisa osnovan, Preplatniku će po njegovom izboru biti vraćen više plaćeni iznos ili će se izvršiti kompenzacija sa dugovanjem po narednom računu u mjeri u kojoj nije zadovoljen garantovani kvalitet servisa, odnosno koja odgovara proporcionalnom smanjenju mjesecne pretplate za evidentirani broj dana u kojima nije zadovoljen garantovani kvalitet servisa..

12.2. IPMONT pruža Usluge i servise unutar tehničkih i operativnih mogućnosti, te je moguće da Usluge i servisi neće biti dostupni u neprekidnom trajanju, bez kašnjenja. Preplatnik je obavezan da plaća mjesecnu preplatu i naknadu za utrošeni saobraćaj iako Usluge i servisi, iz razumljivih razloga ili više sile, u određeno vrijeme nisu dostupne.

## **13. PRIGOVOR**

13.1. Preplatnik ima pravo podnijeti IPMONT-u prigovor na pristup i kvalitet Usluga, kao i na račun za pružene Usluge. Prigovor po pitanju pristupa Uslugama, Preplatnik podnosi IPMONT-u, odmah po utvrđivanju ovih okolnosti, a prigovor na račun Preplatnik podnosi 8 (osam) dana od prijema istog u pisanoj formi.

13.2. IPMONT će odlučiti o prigovoru i obavijestiti Preplatnika u pisanom obliku u roku od 8 (osam) dana od prijema prigovora, dostavljanjem Preplatniku obrazložene Odluke. Ukoliko IPMONT odbije prigovor ili ne donese Odluku o istom u predviđenom roku, Preplatnik se može obratiti Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost u roku od 15 (petnaest) dana.

13.3. Ako se utvrdi da je prigovor osnovan, Preplatniku će po njegovom izboru biti vraćen više plaćeni iznos ili će se izvršiti kompenzacija sa dugovanjem po narednom računu, ili nadoknadići dio pretplate u mjeri u kojoj Preplatnik nije imao pristup Uslugama.

## **14. ZLOUPOTREBE KORIŠĆENJA USLUGA**

14.1. Pri korišćenju Usluga IPMONT-a zabranjeno je:

- slanje, primanje i/ili skladištenje bilo kakvih podataka koji mogu da nanesu štetu bilo koje vrste IPMONT-u, Preplatniku ili drugom licu, koji diskriminišu, vredaju odnosno da su neugodne, nemoralne, prijeteće, obmanjujuće, pogrdne, klevetne sadržine i sl.;
- korišćenje Usluga i uređaja na bilo koji način tako da bi se mogla ugroziti mreža i pružanje Usluga IPMONT-a,
- slanje velike količine neželjenih ili nezatraženih poruka nekom Preplatniku odnosno drugom licu,
- objavljivanje ili prenos promotivnih i reklamnih materijala Preplatnicima ili drugim licima bez njihovog pristanka ili traženja kao i slanje podataka koji sadrže lažne informacije ili dovođenje u zabludu,
- nadgledanje ili presretanje komunikacije ili poruka Preplatnika ili drugih lica, neautorizovan pristup tudem korisničkom računu, podacima, uredajima i slično,
- lažno predstavljanje, probijanje ili korišćenje tuđe identifikacije, lozinke, kodova odnosno lažiranje zaglavila poruke,
- slanje i postavljanje sadržaja koji može ugroziti nečije uredaje odnosno aparate,
- davanje na korišćenje Usluga IPMONT-a drugim licima bez izričite dozvole IPMONT-a kao što je a ne samo otkrivanje ili davanje na korišćenje drugim licima kartice, lozinke, kodova ili uopšte bilo kog elementa na osnovu kojeg drugo lice može umjesto Preplatnika da koristi Usluge IPMONT-a.
- vršenje radnji koje drugim Preplatnicima onemogućavaju normalno korišćenje Usluga IPMONT-a,
- vršenje radnji koje su na bilo koji način u suprotnosti sa uputstvima i preporukama datim od IPMONT-a.

14.2. IPMONT zadržava pravo da u slučaju sumnje, prijave, prigovora ili žalbe izvrši provjeru bilo kog elektronskog podatka, fajla i/ili poruke u kome su ti podaci zabilježeni, a u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

14.3. Svako kršenje pravila predviđenih tačkom 13. Opštih uslova predstavlja povredu ugovornog odnosa između Preplatnika i IPMONT-a.

## **15. PRIVATNOST I SIGURNOST**

15.1. IPMONT se obavezuje da garantuje tajnost ličnih podataka Preplatnika vezanih za korišćenje Usluga, kao i slobodu i tajnost telefonskih razgovora, poštujući pri tome važeće propise.

15.2. IPMONT određuje preplatnički broj Preplatnika.

15.3. Preplatnik potvrđuje da je saglasan da ako IPMONT u cilju pružanja Usluga mora imati uvid u sadržaj poruka odnosno podataka koji se prenose putem mreže, može iste kopirati ili skladištitи, s tim da je IPMONT u obavezi da obriše informaciju o poruci odnosno podatku koji se prenosi putem mreže ili kopiju istih odmah po prestanku potrebe za odvijanjem servisa.

15.4. Podatke o saobraćaju Preplatnika, koji se obraduju u svrhu uspostavljanja poziva, IPMONT može čuvati u slučaju da su ti podaci neophodni za utvrđivanje iznosa korisnikovog računa odnosno ako je navedeno neophodno u cilju poštovanja i primjene pozitivnih zakonskih propisa u Crnoj Gori.

15.5. IPMONT je u obavezi da čuva sve podatke koji se odnose na ličnost Preplatnika i pružene Usluge. IPMONT će obezbjediti da podaci o Preplatnicama ne budu dostupni neovlašćenim licima.

15.6. IPMONT vrši sve zakonom propisane radnje kako bi omogućio maksimalan nivo sigurnosti i integriteta korisničkih podataka koji se prenose mrežom. U slučaju stepena opasnosti većeg obima IPMONT će obavjestiti korisnike svojih usluga, kao i o raspoloživim mjerama za otklanjanje opasnosti i/ili posledica uključujući i moguće troškove tih mjera.

## **16. LIMIT I USLOVI KORIŠĆENJA**

16.1. IPMONT će, na zahtjev Preplatnika, korisnika usluga telefonije, utvrditi inicijalni limit u korišćenju Usluga.

16.2. Kada Preplatnik dostigne utvrđeni inicijalni limit potrošnje, IPMONT je dužan da o navedenom obavesti Preplatnika na prigodan način.

16.3. IPMONT je dužan da na Zahtjev Preplatnika omogući istom korišćenje Usluga do utvrđenog maksimalnog iznosa za određenu Uslugu u toku obračunskog perioda. Navedeno ne može ni u kom slučaju uticati na izmjenu iznosa mjesecne pretplate za pojedinu Uslugu koju je Preplatnik prihvatio prilikom zaključenja Ugovora odnosno prilikom Zahtjeva za uvođenje dodatnih usluga. IPMONT će na prigodan način obavještavati Preplatnika o dostizanju određenog maksimalnog iznosa. U toku obračunskog perioda Preplatnik može odustati od ovog ograničenja, uz obavještavanje IPMONT -a.

16.4 IPMONT ima pravo da od Preplatnika zahtijeva naplatu računa za izvršene Usluge prije isteka obračunskog perioda, u slučaju da Preplatnik zahtijeva raskid ugovora prije isteka obračunskog perioda.

## **17. TRAJANJE I PRESTANAK UGOVORA**

17.1. Ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme ili na određeni minimalni period važenja koji ne može biti duži od dvije godine.Ukoliko Preplatnik ne otkaže dalje važenje ugovora najkasnije 30 (trideset) dana prije isteka minimalnog perioda važenja, ugovor se automatski produžava na neodređeno vrijeme.

17.2. IPMONT i Preplatnik mogu zaključiti Ugovor sa posebnom odredbom o minimalnom periodu važenja Ugovora, koje određuje IPMONT u skladu sa svojom komercijalnom ponudom.

Preplatnik ima pravo na raskid preplatničkog ugovora u bilo kojem trenutku.

U slučaju da Preplatnik jednostrano raskine Ugovor tokom minimalnog perioda važenja Ugovora ili Ugovor tokom minimalnog perioda važenja bude raskinut od strane IPMONT -a krivicom Preplatnika, Preplatnik je dužan da u okaznom roku jednokratno plati sva zaostala dugovanja, kao i mjesecnu naknadu za preostali period na koji je ugovor zaključen ili naknadu štete u visini popusta na proizvode i usluge koje je ostvario.

17.3. IPMONT može raskinuti Ugovor u slučaju da: Preplatnik ne ispunjava uredno i/ili blagovremeno preuzete obaveze, protiv Preplatnika bude pokrenut postupak stečaja ili likvidacije, Preplatnik krši obaveze preuzete Ugovorom i Opštim uslovima, i u drugim slučajevima predviđenim pozitivnim zakonskim propisima na teritoriji Crne Gore.

## **18. KORISNIČKI SERVIS**

18.1. Za sva neophodna obaveštenja odnosno za davanje određenih informacija i uputstava o korišćenju Usluga, Korisniku/Preplatniku je na raspolaganju Korisnički servis IPMONT -a (10115). Pozivanje broja Korisničkog servisa odnosno obavljanje razgovora se ne naplaćuje.

## **19. MOGUĆNOST POZIVANJA HITNIH SLUŽBI**

19.1. IPMONT se obavezuje da Preplatniku usluga telefonije obezbijedi mogućnost besplatnog pozivanja ka brojevima hitnih službi.

19.2. IPMONT će bez odlaganja i bez naknade, Operativno komunikacionom centru proslijediti sve raspoložive podatke o ostvarenim pozivima prema broju „112“ i drugim brojevima hitnih službi, kao i podatke o lokaciji kada to bude moguće, sa koje je poziv upućen, a u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima u Crnoj Gori.

## **20. SERVISNE INFORMACIJE**

20.1. IPMONT može povremeno slati Korisniku/Preplatniku servisne informacije odnosno obaveštenja u vezi sa Uslugama koje pruža. U slučaju da U slučaju da Preplatnik ne želi da prima ovu vrstu informacija, može u svakom trenutku pozivanjem broja Korisničkog servisa izvršiti obustavu daljeg primanja istih. IPMONT ni u kom slučaju ne odgovara za reklamne ili informativne sadržaje usluga koje obezbjeđuju treća lica preko mreže Ipmont-a.

## **21. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

21.1. Za sve što nije predviđeno odredbama Opštih uslova ili Ugovora, primenjuju se odredbe pozitivnih zakonskih propisa u Crnoj Gori koji regulišu materiju u pitanju. 20.2. Opšti uslovi stupaju na snagu danom donošenja i primjenjuju se na sve Preplatnike.

**Pretplatnički Ugovor za usluge javne fiksne elektronske komunikacione mreže IPMONT**  
**Usluga IP telefonija**

Broj \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ godine

Zaključen između Ugovornih strana:

1. Društvo za telekomunikacije "IPMONT" d.o.o. Podgorica (registarski broj: 50589417, PIB: 02792265, PDV broj 30/31-09594-7, račun broj 530 - 18105 - 18 kod NLB Montenegro banka a.d.) iz Podgorice, Mitra Bakića bb

(U daljem tekstu: IPMONT),

2. XXXXX xx Podgorica (registarski broj: xxxxxx, PIB: xxxxxx, PDV broj: xxxxxx) iz Podgorice, ulica xxxxxx xx

(U daljem tekstu: PRETPLATNIK)

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je zasnivanje pretplatničkog odnosa između IPMONT-a, kao davaoca usluge i PRETPLATNIKA. IPMONT se obavezuje da u skladu sa ovim Ugovorom i u okviru raspoloživih kapaciteta i granicama teritorijalne pokrivenosti pruža odabranu uslugu (u daljem tekstu Usluga) u roku od 8 (osam) dana od dana potpisivanja Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa kojom se uređuju uslovi, cijena i karakteristike izabrane usluge (u daljem tekstu: Zahtjev) javne fiksne elektronske komunikacione mreže.

Član 2.

Zahtjev je sastavni dio ovog Ugovora i PRETPLATNIK svojim potpisom na obrascu Zahtjeva potvrđuje vjerodostojnost datih podataka.

Cjenovnik i Opšti uslovi za pružanje usluga u javnoj fiksnoj elektronskoj komunikacionoj mreži, PRETPLATNIKU su javno dostupni na internet stranici [www.ipmont.me](http://www.ipmont.me), kao i u poslovnim prostorijama IPMONT-a, u kojima PRETPLATNIK, na zahtjev, može dobiti primjerak Opštih uslova u štampanoj formi.

Član 3.

PRETPLATNIKU je obezbijeden pristup javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži putem LAN priključka. Dio opreme kojom IPMONT pruža Uslugu ostaje u vlasništvu IPMONT-a, locira se na strani PRETPLATNIKA (u daljem tekstu: CPE). Ukoliko iz bilo kojih razloga trajno prestane korišćenje usluge, PRETPLATNIK je u obavezi da u roku od 8 (osam) dana od dana prestanka pružanja Usluga obavijesti i obezbijedi pristup ovlašćenim licima IPMONT-a koji će izvršiti demontažu CPE uređaja. PRETPLATNIK ima pravo da IPMONT-u, najviše jedan put mjesечно, podnese zahtjev za promjenu postojećih Usluga. Procedura promjene Usluga biće pokrenuta ako se ustanovi postojanje tehničkih mogućnosti. Nova usluga će, po pravilu, biti aktivirana na početku narednog obračunskog perioda.

Član 4.

IPMONT se ovim Ugovorom obavezuje:

- da na strani PRETPLATNIKA instalira opremu neophodnu za korišćenje Usluga, uz koju će PRETPLATNIKU dostaviti i tehničke karakteristike opreme i detaljno uputstvo za korišćenje te opreme na crnogorskom jeziku.
- da aktivira Usluge opisane u Zahtjevu,
- da svoju elektronsku komunikacionu mrežu neophodnu za korišćenje Usluge održava u ispravnom stanju u skladu sa tehničkim propisima i standardima, u cilju neprekidnog i neometanog korišćenja Usluge od strane PRETPLATNIKA,
- da obezbijedi PRETPLATNIKU odgovarajuću telefonsku i e-mail podršku u rješavanju problema vezanih za korišćenje Usluge,
- da redovno dostavlja PRETPLATNIKU račun za izvršene Usluge,
- da PRETPLATNICIMA telefonskih usluga obezbijedi mogućnost besplatnog pozivanja ka brojevima hitnih službi
- da PRETPLATNICIMA ponudi sledeći kvalitet servisa na kvartalnom nivou:

- Vrijeme uspostavljanja usluge na fiksnoj lokaciji za 95% uspostavljenih usluga: < 10 dana .
- % uspostavljenih usluga na fiksnoj lokaciji do dogovorenog termina: > 60%
- Vrijeme otklanjanja kvara za pristupne linije za 80% kvarova: < 48 sati (osim za smetnje izazvane višom silom ili smetnjom na preplatničkom dijelu mreže)
- Vrijeme otklanjanja kvara za pristupne linije za 95% kvarova: < 80 sati (osim za smetnje izazvane višom silom ili smetnjom na preplatničkom dijelu mreže)
- Učestanost kvarova po pristupnoj liniji za 100 linija: < 20% (osim za smetnje izazvane višom silom i smetnje na pretpriatničkom dijelu mreže)
- Vrijeme odziva službe za korisnike: 50 % odgovorenih poziva u roku do 20 sekundi
- Vrijeme odziva službe za davanje informacija o telefonskom imeniku: 50 % odgovorenih poziva u roku do

20 sekundi

• Učestalost neuspješnih poziva: < 1 %

• vrijeme uspostavljanja poziva:

prosječno vrijeme za sve nacionalne pozive - 6.0s

vrijeme unutar koga je uspostavljeno 95% svih nacionalnih poziva - 6.0s

prosječno vrijeme za sve međunarodne pozive - 10.0s

vrijeme unutar koga je uspostavljeno 95% svih međunarodnih poziva - 10.0s

Ukoliko se utvrdi da je prigovor PRETPLATNIKA na kvalitet servisa osnovan, Pretplatniku će po njegovom izboru biti vraćen više plaćeni iznos ili će se izvršiti kompenzacija sa dugovanjem po narednom računu u mjeri u kojoj nije zadovoljen garantovani kvalitet servisa, odnosno koja odgovara proporcionalnom smanjenju mjesecne pretplate za evidentirani broj dana u kojima nije zadovoljen garantovani kvalitet servisa. (Broj dana bez servisa/30 x mjesecna pretplata).

IPMONT će bez odlaganja i bez naknade, Operativno komunikacionom centru proslijediti sve raspoložive podatke o ostvarenim pozivima prema broju „112“ i drugim brojevima hitnih službi, kao i podatke o lokaciji kada to bude moguće, sa koje je poziv upućen, a u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima u Crnoj Gori.

#### Član 5.

PRETPLATNIK se obavezuje:

- da se prilikom instaliranja opreme pridržava uputstava IPMONT-a,
- da smetnje u korišćenju Usluge odmah prijavi IPMONT-u,
- da Uslugu koristi isključivo za sopstvene potrebe, a u skladu sa ovim Ugovorom i pozitivnim propisima,
- da u slučaju promjene imena, statusa, načina organizovanja, identifikacionih elemenata ili drugih promjena značajnih za identifikaciju PRETPLATNIKA, o istim blagovremeno obavijesti IPMONT,
- da uredno i blagovremeno u označenom roku, plaća dospjele račune za korišćenje Usluge,
- da vrati CPE uredaj u roku od 8 dana od dana prestanka pružanja Usluge.

#### Član 6.

PRETPLATNIK zaključenjem ovog Ugovora prihvata uslove, način tarifiranja i cijene paketa opisanog u Ponudi, koje su važeće u trenutku zaključenja Ugovora, a koji je sastavni dio ovog Ugovora.

PRETPLATNIK se obavezuje da u skladu sa Cjenovnikom IPMONT-a, uredno i blagovremeno plaća ugovorenu cijenu Usluge. Ako PRETPLATNIK ne plati dospjele obaveze, IPMONT ima pravo da ograniči ili prekine pružanje Usluga.

IPMONT zadržava pravo da doneše odluku o promjeni Cjenovnika o čemu obavještava PRETPLATNIKA najmanje 30 (trideset) dana prije izmjene uslova definisanih Ugovorom i na pogodan način (putem sredstava informisanja, pisanim putem, na zvaničnom sajtu, preko Korisničkog servisa, poslovica ili prodajne mreže) obavijesti PRETPLATNIKA. U tom roku PRETPLATNIK može otakzati Ugovor bez sankcija i bez primjene ugovorenog otkaznog roka, ako su izmjene na štetu PRETPLATNIKA zbog čega isti nije saglasan sa tom promjenom.

#### Član 7.

PRETPLATNIK je obavezan da ne ugrožava rad i ne nanosi štetu funkcionalnosti mreže kao i da ne koristi Usluge na način koji može uzrokovati smetnje drugim korisnicima i da ne vrši zloupotrebu poziva prema hitnim službama. PRETPLATNIK je dužan da se pridržava svakog uputstva i obaveštenja IPMONT-a koje se odnosi na pravilno korišćenje Usluga. Ukoliko se PRETPLATNIK ne pridržava navedenog, IPMONT zadržava pravo da odmah, bez prethodne najave privremeno isključi Usluge PRETPLATNIKU.

IPMONT će vršiti sve zakonom propisane radnje kako bi omogućio maksimalan nivo sigurnosti i integriteta korisničkih podataka koji se prenose mrežom. U slučaju stepena opasnosti većeg obima IPMONT će obavjestiti korisnike svojih usluga, kao i o raspoloživim mjerama za otklanjanje opasnosti i/ili posledica uključujući i moguće troškove tih mjera.

#### Član 8.

IPMONT ima pravo da uz prethodno obaveštenje PRETPLATNIKA provjeri kvalitet i tehničku ispravnost instalirane opreme u eksplotacionom pogledu i u pogledu namjene. O izvršenoj provjeri IPMONT sačinjava odgovarajući zapisnik.

#### Član 9.

U slučaju kašnjenja u plaćanju računa ili neuredne uplate IPMONT ima pravo da u roku od 5 dana od dana dostavljanja obaveštenja, ograniči Usluge obustavljanjem odlaznog saobraćaja za telefonske usluge, odnosno prenosa podataka za data usluge. IPMONT će u skladu sa svojim procedurama trajno isključiti odnosno prekinuti sa pružanjem svih Usluga, najkasnije sa danom isticanja minimalnog perioda trajanja ugovora. Danom prekida pružanja svih Usluga Ugovor se smatra raskinutim i PRETPLATNIK je u obavezi da izmiri sva zaostala dugovanja i nadoknadi štetu IPMONT-u u skladu sa Ugovorom. Najava ograničenja ili prekida Usluga vrši se na pogodan način po izboru IPMONT-a (putem sredstava informisanja, pisanim putem, na zvaničnom sajtu, preko Korisničkog servisa, poslovica ili prodajne mreže).

#### Član 10.

IPMONT neće biti odgovoran u slučajevima:

- za zagušenje, kašnjenje, greške, smanjenje kvaliteta u funkcionisanju djelova interneta ili obavljanje telefonskog saobraćaja izvan mreže IPMONT-a na koje objektivno ne može da utiče,
- za pravilno funkcionisanje priključka PRETPLATNIKA ukoliko do problema u radu priključka nastupi iz razloga na koje IPMONT ne može da utiče,
- za štetu koja nastupi zbog nedozvoljenog ponašanja PRETPLATNIKA,
- za povredu prava i sigurnosti i štetu koju PRETPLATNIKU posredstvom mreže IPMONT-a učini treće lice,
- za sadržaj, tačnost i bezbjednost informacija dobijenih posredstvom mreže IPMONT-a.

#### Član 11.

Ugovor može da se zaključi na neodređeno ili određeno vrijeme za početni minimalni period važenja od 12/24 mjeseca , o čemu se PETPLATNIK izjašnjava u Zahtjevu . U slučaju potpisivanja Ugovora na određeno vrijeme, po isteku početnog minimalnog perioda važenja Ugovor se produžava na neodređeno vrijeme, ukoliko PRETPLATNIK ne otkaže dalje važenje Ugovora, najkasnije 30 (trideset) dana prije isteka početnog perioda važenja Ugovora.

PRETPLATNIK ima pravo na raskid pretplatničkog ugovora u bilo kojem trenutku. U slučaju da PRETPLATNIK jednostrano raskine Ugovor tokom početnog minimalnog perioda važenja ugovornog odnosa, ili Ugovor tokom minimalnog perioda važenja bude raskinut od strane IPMONT-a krivicom PRETPLATNIKA, PRETPLATNIK je dužan da u otkaznom roku jednokratno plati sva zaostala dugovanja, kao i mjesecnu naknadu za preostali period na koji je ugovor zaključen ili ostvarene popuste na uređaje, opremu i usluge ukoliko je to povoljnije za pretplatnika . Ukoliko IPMONT ne ispunи svoje ugovorene obaveze, odnosno u situacijama navedenim u članu 6 stav 3 ovoga ugovora pretplatnik nije dužan da plati navedenu nakandu .

#### Član 12.

IPMONT ima pravo da vrši izmjenu ili uklanjanje korisničkog paketa iz Zahtjeva uz saglasnost PRETPLATNIKA, u kom slučaju će PRETPLATNIKU ponuditi drugi paket sličnih karakteristika ili povoljniji paket.

#### Član 13.

PRETPLATNIK nema pravo da obavlja djelatnost elektronskih komunikacija, odnosno da uslugu koja mu se pruža po osnovu ovog Ugovora proširi na druge korisnike.

PRETPLATNIK nema pravo da uslužu koristi za slanje neželjenih elektronskih poruka, radi direktnog marketinga, bez prethodne saglasnosti primaoca takvih poruka.

U slučaju da IPMONT evidentira slanje neželjenih elektronskih poruka iz prethodnog stava i PRETPLATNIK i pored upozorenja nastavi sa slanjem neželjnih elektronskih poruka, IPMONT će raskinuti pretplatnički ugovor sa PRETPLATNIKOM.

#### Član 14.

PRETPLATNIK je saglasan da IPMONT može koristiti i upisivati njegove lične odnosno identifikacione podatke za potrebe evidentiranja, što uključuje JMBG i unošenje podataka u telefonski imenik samo u slučaju da je PRETPLATNIK iskazao svoju pisani saglasnost za to u podnesenom Zahtjevu, a u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima Crne Gore.

#### Član 15.

U slučaju promjene adrese prebivališta/ boravišta/registrovanog sjedišta Pretplatnika, Pretplatnik ima pravo da traži seobu usluge uz plaćanje naknade koja je utvrđena Cjenovnikom .

IPMONT će obezbijediti seobu usluge ukoliko postoje tehničke mogućnosti za to, o čemu će IPMONT obavijestiti Pretplatnika u roku od 15 dana od dana podnošenja Zahteva.

Ukoliko postoje tehnički uslovi iz prethodnog stava, IPMONT i Pretplatnik će zaključiti aneks pretplatničkog ugovora kojim će se definisati promjena adrese na kojoj će se pružati usluga i u roku od 15 dana od zaključenja navedenog aneksa, IPMONT će izvršiti seobu usluge uz uslov da je Pretplatnik izmirio svoja dugovanja prema IPMONT-u. Pretplatnik je dužan da IPMONT-u plati naknadu za seobu usluge koja će Pretplatniku biti fakturisana uz prvi sledeći mjesecni račun .

Ukoliko je za realizaciju seobe usluge neophodna izgradnja pristupne infrastrukture, Pretplatnik i IPMONT će zaključiti ugovor o izgradnji pristupne infrastrukture, kojim će se Pretplatnik saglasiti sa troškovima izgradnje ili će se Aneksom pretplatničkog ugovora utvrditi ugovorna obaveza minimalnog trajanja pretplatničkog odnosa umjesto naknade navedenih troškova izgradnje. IPMONT nije odgovoran za eventualno nepostojanje tehničkih uslova za seobu usluge . U slučaju nepostojanja tehničkih mogućnosti za seobu usluge, Pretplatnik ima pravo da raskine Ugovor, uz obavezu isplate naknade za prijevremeni raskid pretplatničkog ugovora koji je definisan Pretplatničkim ugovorom i članom 16. Opštih uslova, ukoliko je isti zaključen na određeno vrijeme.

Pretplatniku može na sopstveni zahtjev biti privremeno isključeno korišćenje usluge u maksimalnom trajanju od 3 mjeseca u toku trajanja Ugovora u slučaju da je izmirio dospjele obaveze. Za to vrijeme Pretplatniku se ne obračunava mjesecna naknada za korišćenje usluge

#### Član 16.

Prilikom izbora terminalne opreme PRETPLATNIK mora voditi računa da IPMONT svoje usluge nudi preko Interfejsa koji je opisan na svom internet sajtu. IPMONT je u obavezi da sve promjene vezane za interfejs redovno ažurira na internet sajtu. Telekomunikaciona terminalana koju IPMONT nudi PRETPLATNIKU kao i PRETPLATNIKOVA terminalna oprema mora da posjeduje tehničke karakteristike i ispunjava uslove utvrđene važećim propisom o stavljanju ovakve opreme na tržište Crne Gore. IPMONT predaje terminalnu opremu PRETPLATNIKU uz odgovarajuće upustvo o načinu korišćenja i podatke o tehničkim karakteristikama, sve na crnogorskom jeziku.

IPMONT ima pravo da terminainu opremu iz svoje ponude posebno konfiguriše, podešava i testira za korišćenje u svojoj elektronskoj mreži te obilježi svojim logom, IPMONT će nakon isteka ili prijevremenog raskida pretplatničkog ugovora, na zahtjev PRETPLATNIK A bez nakande omogućiti korišćenje terminalne opreme u drugim mrežama, samo za opremu koja ostaje u vlasništvu Pretplatnika.

#### Član 17.

Ukoliko prava i obaveze Ugovornih strana nijesu regulisana ovim Ugovorom, na međusobne odnose će se primjenjivati pozitivno pravni propisi Crne Gore koji regulišu predmetnu materiju.

#### Član 18.

Svi sporovi među Ugovornim stranama koji proisteknu iz Ugovora rješavaće se sporazumno, a ukoliko se ne postigne saglasnost o spornom pitanju odlučivaće stvarno nadležni sud u Podgorici.

#### Član 19.

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlašćenih lica Ugovornih strana, a primjenjuje se od dana uključenja tj. aktivacije Usluge.

Ugovor je sačinjen u 2 (dva) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 1 (jedan) primjerak.

---

IPMONT

---

PRETPLATNIK

## Prilog A. Opis Usluge, osobe za kontakt i cijene

### Opis usluge:

Usluga IP telefonije je javno dostupna elektronska komunikaciona usluga za ostvarivanje odlaznih i dolaznih nacionalnih ili međunarodnih telefonskih poziva putem SIP protokola u skladu sa standardizovanim planom numeracije.

Preduslovi korišćenja usluge su hardverski ili softverski SIP telefon, odgovarajuće napajanje električnom energijom i kvalitetna internet konekcija.

Radi korišćenja ove usluge Pretplatnik je u obavezi da obezbjedi terminalnu opremu (telefonski uređaj) i pretplatničku instalaciju, koju održava o sopstvenom trošku i za koju je odgovoran u smislu pribavljanja saglasnosti nadležnih organa, poštovanja preporuka i važećih tehničkih uslova snosi odgovornost za svako oštećenje mreže prouzrokovano korišćenjem neodobrene terminalne opreme.

Pretplatnik je dužan da opremu koja je u vlasništvu IPMONT-a koristi sa pažnjom dobrog domaćina, i da prestankom pretplatničkog odnosa istu vrati neoštećenu ili nadoknadi njenu vrijednost u slučaju oštećenja.

IPMONT ima parvo, da uz prethodnu saglasnost Pretplatnika izmjeni pretplatnički broj i to samo u slučaju uvođenja novih blokova numeracije, o čemu najmanje 30 dana ranije obavještava Pretplatnika i istovremeno mu saopštava novi pretplatnički broj i 30 dana nakon dodjele novog pretplatničkog broja daje informacije o nastalim promjenama. Kod navedenih promjena Pretplatnik nema parvo na nadoknadu eventualne štete.

Pretplatnik ima pravo da zahtjeva prenos telefonskog broja u mrežu i iz mreže drugog Operatora, u skladu sa propisima koji uređuju predmetnu materiju.

IPMONT je dužan omogućiti Pretplatniku, na njegov zahtjev, prenosivost broja pri promjeni Operatora u skladu sa pozitivnim propisima. Za korišćenje usluge prenosivosti broja Pretplatniku, shodno njegovom zahtjevu, Operator će naplaćivati posebnu naknadu u iznosu utvrđenom od strane Agencije.

### Osobe za kontakt

Osobe koje treba kontaktirati u slučaju komercijalnih i tehničkih pitanja i smetnji:

IPMONT – Mitra Bakića bb

Zoran Brajović

Tel: +382 78 900 009

Mob: +382 67 241 003

E-mail: [zoran.brajovic@ipmont.me](mailto:zoran.brajovic@ipmont.me)

### Cijene

Cijena zasnivanja pretplatničkog odnosa za Ugovor na neodređeno vrijeme: 75,00 €

Cijena zasnivanja pretplatničkog odnosa za Ugovor na 12 mjeseci: 40,00 €

Cijena zasnivanja pretplatničkog odnosa za Ugovor na 24 mjeseca: 5,00 €

Mjesečna pretplata po dodjeljenom telefonskom broju; 1,00 €

### Cijene pozivanja:

Svi pozivi se tarifiraju sa tarifnim intervalom od 1 sekunde (1/1) i cijene su izražene sa uključenim PDV-om od 21%

Pozivanje Hitnih službi (122, 123, 124) besplatno

Pozivi unutar mreže IPMONT besplatno

Nacionalni pozivi u fiksne mreže 0,04 €/min

Nacionalni pozivi u mobilne mreže  
Cjenovnik međunarodnih poziva:

0,10 €/min

**Sve cijene su sa uključenim PDV-om**

Država	Fiksna mreža	Mobilne mreže
AFGHANISTAN	0.30	0.30
ALBANIA	0.10	<b>0.24</b>
ALGERIA	0.20	0.20
AMERICAN SAMOA	0.20	0.20
ANDORRA	0.10	0.30
ANGOLA	0.16	0.20
ANGUILLA	0.30	0.30
ANTARCTICA	0.50	1.00
ANTIGUA AND BARBUDA	0.16	0.16
ARGENTINA	0.16	0.16
ARMENIA	<b>0.12</b>	0.30
ARUBA	0.20	0.24
AUSTRALIA	0.16	0.20
AUSTRIA	0.10	0.30
AZERBAIJAN	<b>0.12</b>	0.24
BAHAMAS	0.16	0.16
BAHRAIN	0.16	0.16
BANGLADESH	0.16	0.16
BARBADOS	0.30	0.30
BELARUS	<b>0.12</b>	0.24
BELGIUM	0.10	0.24
BELIZE	0.30	0.30
BENIN	0.30	0.30
BERMUDA	0.12	0.12
BHUTAN	0.30	0.30
BOLIVIA	0.20	0.20
BOSNIA AND HERZEGOWINA	<b>0.12</b>	<b>0.30</b>
BOTSWANA	0.20	0.30
BRAZIL	0.16	0.24
BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY	1.00	x

BRUNEI DARUSSALAM	0.16	0.16
BULGARIA	0.10	0.30
BURKINA FASO	0.30	0.30
BURUNDI	0.24	0.24
CAMBODIA	0.20	0.20
CAMEROON	0.20	0.30
CANADA	0.16	0.16
CAPE VERDE	0.40	0.40
CAYMAN ISLANDS	0.24	0.24
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC	0.40	0.40
CHAD	0.24	0.24
CHILE	0.16	0.24
CHINA	0.16	0.16
COLOMBIA	0.16	0.16
COMOROS	0.50	0.50
CONGO	0.24	0.24
CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE	0.24	0.24
COOK ISLANDS	0.24	0.24
COSTA RICA	0.20	0.20
COTE D'IVOIRE	0.30	0.30
CROATIA	0.12	0.24
CUBA	1.00	1.00
CYPRUS	0.12	0.12
CZECH REPUBLIC	0.10	0.24
DENMARK	0.10	0.24
DJIBOUTI	0.50	0.50
DOMINICA	0.30	0.30
DOMINICAN REPUBLIC	0.30	0.30
ECUADOR	0.16	0.30
EGYPT	0.16	0.20
EL SALVADOR	0.24	0.24
EQUATORIAL GUINEA	0.40	0.40
ERITREA	0.40	0.40
ESTONIA	0.12	0.30
ETHIOPIA	0.30	0.30

FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)	1.00	1.00
FAROE ISLANDS	0.30	0.30
FIJI	0.40	0.40
FINLAND	0.10	0.20
FRANCE	0.10	0.24
FRENCH GUIANA	0.16	0.40
FRENCH POLYNESIA	0.40	0.40
GABON	0.20	0.20
GAMBIA	0.40	0.40
GEORGIA	<b>0.12</b>	0.24
GERMANY	0.10	0.20
GHANA	0.16	0.24
GIBRALTAR	0.12	0.40
GREECE	0.10	0.24
GREENLAND	1.00	1.00
GRENADA	0.30	0.30
GUADELOUPE	0.20	0.40
GUAM	0.16	x
GUATEMALA	0.20	0.20
GUINEA	0.30	0.30
GUINEA-BISSAU	0.50	0.50
GUYANA	0.40	0.40
HAITI	0.30	0.30
HONDURAS	0.30	0.30
HONG KONG	0.16	0.16
HUNGARY	0.10	0.20
ICELAND	0.10	0.24
INDIA	0.20	0.20
INDONESIA	0.20	0.20
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	0.20	0.20
IRAQ	0.20	0.20
IRELAND	0.10	0.30
ISRAEL	0.10	0.30
ITALY	0.10	<b>0.24</b>
JAMAICA	0.20	0.30

JAPAN	0.16	0.24
JORDAN	0.20	0.20
<b>KAZAKHSTAN</b>	<b>0.12</b>	0.24
KENYA	0.20	0.24
KIRIBATI	1.00	1.00
KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF	0.50	x
KOREA, REPUBLIC OF	0.40	0.16
KUWAIT	0.16	0.20
<b>KYRGYZSTAN</b>	<b>0.12</b>	0.20
LAO PEOPLE'S DEM. REPUBLIC	0.20	0.20
<b>LATVIA</b>	<b>0.10</b>	0.24
LEBANON	0.16	0.24
LESOTHO	0.30	0.30
LIBERIA	0.30	0.30
LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA	0.30	0.30
LIECHTENSTEIN	0.10	0.30
LITHUANIA	0.10	0.24
LUXEMBOURG	0.10	0.20
MACAU	0.16	0.16
<b>MACEDONIA</b>	<b>0.16</b>	0.30
MADAGASCAR	0.24	0.24
MALAWI	0.20	0.24
MALAYSIA	0.16	0.16
MALDIVES	0.24	0.30
MALI	0.24	0.30
MALTA	0.16	0.30
MARSHALL ISLANDS	0.30	0.30
MARTINIQUE	0.20	0.30
MAURITANIA	0.30	0.30
MAURITIUS	0.24	0.24
MAYOTTE	0.20	0.20
MEXICO	0.16	0.30
MICRONESIA, FEDERATED STATES OF	0.30	x
<b>MOLDOVA, REPUBLIC OF</b>	<b>0.12</b>	0.24
MONACO	0.10	0.30

MONGOLIA	0.20	0.20
MONTSERRAT	0.24	0.24
<b>MONTENEGRO</b>	<b>0.040</b>	<b>0.10</b>
MOROCCO	0.24	0.30
MOZAMBIQUE	0.20	0.30
MYANMAR	0.40	0.40
NAMIBIA	0.24	0.24
NAURU	1.00	1.00
NEPAL	0.30	0.30
NETHERLANDS	0.10	0.20
NETHERLANDS ANTILLES	0.20	0.24
NEW CALEDONIA	0.40	0.40
NEW ZEALAND	0.16	0.30
NICARAGUA	0.30	0.30
NIGER	0.20	0.20
NIGERIA	0.20	0.20
NIUE	0.50	x
NORTHERN MARIANA ISLANDS	0.16	x
NORWAY	0.10	0.24
Not Applicable	3.00	3.00
OMAN	0.24	0.24
PAKISTAN	0.20	0.20
PALAU	0.40	0.40
PALESTINIAN TERRITORY	0.24	0.24
PANAMA	0.16	0.20
PAPUA NEW GUINEA	1.00	1.00
PARAGUAY	0.20	0.20
PERU	0.16	0.24
PHILIPPINES	0.20	0.24
POLAND	0.10	0.20
PORTUGAL	0.10	0.24
PUERTO RICO	0.16	0.16
QATAR	0.24	0.24
REUNION	0.20	0.40
ROMANIA	0.10	0.20

RUSSIAN FEDERATION	0.10	0.12
RWANDA	0.20	0.20
SAINT KITTS AND NEVIS	0.30	0.30
SAINT LUCIA	0.30	0.30
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES	0.30	0.30
SAMOA	0.40	0.50
SAN MARINO	0.10	0.10
SAO TOME AND PRINCIPE	1.00	1.00
SAUDI ARABIA	0.20	0.20
SENEGAL	0.24	0.30
SERBIA	0.10	0.30
SEYCHELLES	0.20	0.20
SIERRA LEONE	0.30	0.40
SINGAPORE	0.16	0.16
SLOVAKIA (Slovak Republic)	0.10	0.24
SLOVENIA	0.10	0.30
SOLOMON ISLANDS	1.00	1.00
SOMALIA	0.50	0.50
SOUTH AFRICA	0.16	0.24
SPAIN	0.10	0.20
SRI LANKA	0.20	0.20
ST. HELENA	1.00	1.00
ST. PIERRE AND MIQUELON	0.30	0.30
SUDAN	0.20	0.20
SURINAME	0.30	0.30
SWAZILAND	0.20	0.24
SWEDEN	0.10	0.20
SWITZERLAND	0.10	0.30
SYRIAN ARAB REPUBLIC	0.24	0.24
TAIWAN, PROVINCE OF CHINA	0.20	0.20
TAJIKISTAN	0.12	0.20
TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF	0.20	0.20
THAILAND	0.16	0.16
TIMOR-LESTE	0.50	x
TOGO	0.30	0.30

TONGA	0.30	0.30
TRINIDAD AND TOBAGO	0.20	0.20
TUNISIA	0.24	0.40
TURKEY	0.10	0.20
TURKMENISTAN	<b>0.12</b>	0.24
TURKS AND CAICOS ISLANDS	0.24	0.30
TUVALU	1.00	x
UGANDA	0.20	0.20
UKRAINE	<b>0.12</b>	0.16
UNITED ARAB EMIRATES	0.30	0.30
UNITED KINGDOM	0.10	0.24
UNITED STATES	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>
URUGUAY	0.16	0.30
UZBEKISTAN	<b>0.12</b>	0.16
VANUATU	1.00	1.00
VENEZUELA	0.16	0.24
VIETNAM	0.16	0.16
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)	0.20	0.20
VIRGIN ISLANDS (U.S.)	0.16	x
WALLIS AND FUTUNA ISLANDS	1.00	x
YEMEN	0.24	0.24
ZAMBIA	0.16	0.25
ZIMBABWE	0.20	0.40



**"IPMONT" d.o.o.**  
DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE

**ZAHTEV**

za korišćenje usluge javne fiksne elektronske komunikacione mreže IPMONT  
usluga IP telefonija - poslovni korisnici

Naziv privrednog društva:		PIB:	
Adresa		PDV:	
Odgovorno lice		Fiksni telefon:	
Mobilni telefon:		E-mail adresa:	
Kontakt osoba: Ime i prezime Telefon: e-mail:		Adresa za prijem računa:	<input type="checkbox"/> preko e-maila:  <input type="checkbox"/> preko Pošte:   
Ugovorni period na koji se potpisuje ugovor:	<input type="checkbox"/> neodređeno <input type="checkbox"/> 12 mjeseci <input type="checkbox"/> 24 mjeseca		
Broj telefonskih linija za ukčljučenje		Saglasnost za unošenje podataka u javni telefonski imenik	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
Broj žiro računa:		Banka:	

Potpis podnosioca zahtjeva:

M.P.

U Podgorici, dana \_\_\_\_\_



**ZAHTEV**

za korišćenje usluge javne fiksne elektronske komunikacione mreže IPMONT  
usluga IP telefonija – fizička lica

Ime i prezime:			
Broj lične karte i mjesto izdavanja:	JMBG (opciono): Broj pasoša ukoliko FL nije državljanin Crne Gore:		
Adresa:	Fiksni telefon:		
Mobilni telefon:	E-mail adresa:		
Adresa za prijem računa:	<input type="checkbox"/> preko e-maila: e-mail: _____ <input type="checkbox"/> preko Pošte: Adresa: _____		
Ugovorni period na koji se potpisuje ugovor:	<input type="checkbox"/> neodređeno <input type="checkbox"/> 12 mjeseci <input type="checkbox"/> 24 mjeseca		
Broj telefonskih linija za uključenje		Saglasnost za unošenje podataka u javni telefonski imenik	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
Adresa za instalaciju:	_____		

Potpisao za i u ime društva

„IPMONT“ d.o.o.

Podnositelj Zahtjeva

(potvrđuje tačnost i daje saglasnost na unesene podatke)

\_\_\_\_\_  
Zoran Brajović

\_\_\_\_\_  
XXXXXXXX XXXXXXXX

**Pretplatnički Ugovor za usluge javne fiksne elektronske komunikacione mreže IPMONT**

**Usluga pristupa internetu**

Broj \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ godine

Zaključen između Ugovornih strana:

1. Društvo za telekomunikacije "IPMONT" d.o.o. Podgorica (registerski broj: 50589417, PIB: 02792265, PDV broj 30/31-09594-7, račun broj 530 - 18105 - 18 kod NLB Montenegro banka a.d.) iz Podgorice, Mitra Bakića bb  
(U daljem tekstu: IPMONT),
2. XXXXX xx Podgorica (registerski broj: xxxxx, PIB xxxxx, PDV broj: xxxxx) iz Podgorice, ulica xxxxx xx  
(U daljem tekstu: PRETPLATNIK)

**Član 1.**

Predmet ovog Ugovora je zasnivanje pretplatničkog odnosa između IPMONT-a, kao davaoca usluge i PRETPLATNIKA. IPMONT se obavezuje da u skladu sa ovim Ugovorom i u okviru raspoloživih kapaciteta i granicama teritorijalne pokrivenosti pruža odabranu uslugu (u daljem tekstu Usluga) u roku od 8 (osam) dana od dana potpisivanja Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa kojom se uređuju uslovi, cijena i karakteristike izabrane usluge (u daljem tekstu: Zahtjev) javne fiksne elektronske komunikacione mreže.

**Član 2.**

Zahtjev je sastavni dio ovog Ugovora i PRETPLATNIK svojim potpisom na obrascu Zahtjeva potvrđuje vjerodostojnost datih podataka.

Cjenovnik i Opšti uslovi za pružanje usluga u javnoj fiksnoj elektronskoj komunikacionoj mreži, PRETPLATNIKU su javno dostupni na internet stranici [www.ipmont.me](http://www.ipmont.me), kao i u poslovnim prostorijama IPMONT-a, u kojima PRETPLATNIK, na zahtjev, može dobiti primjerak Opštih uslova u štampanoj formi.

**Član 3.**

PRETPLATNIKU je obezbijeden pristup javnoj elektronskom komunikacionoj mreži putem LAN priključka. Brzina konekcije za Uslugu pristupa Internetu je definisana Zahtjevom od stane PRETPLATNIKA.

Dio opreme kojom IPMONT pruža Uslugu ostaje u vlasništvu IPMONT-a, locira se na strani PRETPLATNIKA (u daljem tekstu: CPE uređaj). Ukoliko iz bilo kojih razloga trajno prestane korišćenje usluge, PRETPLATNIK je u obavezi da u roku od 8 (osam) dana od dana prestanka pružanja Usluga obavijesti i obezbijedi pristup ovlašćenim licima IPMONT-a koji će izvršiti demontažu CPE uređaja. PRETPLATNIK ima pravo da IPMONT-u, najviše jedan put mjesечно, podnese zahtjev za promjenu postojećih Usluga. Procedura promjene Usluga biće pokrenuta ako se ustanovi postojanje tehničkih mogućnosti. Nova usluga će, po pravilu, biti aktivirana na početku narednog obračunskog perioda.

**Član 4.**

IPMONT se ovim Ugovorom obavezuje:

- da na strani PRETPLATNIKA instalira opremu neophodnu za korišćenje Usluga, uz koju će PRETPLATNIKU dostaviti i tehničke karakteristike opreme i detaljno uputstvo za korišćenje te opreme na crnogorskom jeziku.
- da aktivira Usluge opisane u Zahtjevu,
- da svoju elektronsku komunikacionu mrežu neophodnu za korišćenje Usluge održava u ispravnom stanju u skladu sa tehničkim propisima i standardima, u cilju neprekidnog i neometanog korišćenja Usluge od strane PRETPLATNIKA,
- da obezbijedi PRETPLATNIKU odgovarajuću telefonsku i e-mail podršku u rješavanju problema vezanih za korišćenje Usluge,
- da redovno dostavlja PRETPLATNIKU račun za izvršene Usluge,

IPMONT garantuje raspoloživost servisa na nivou > 95%.

IPMONT garantuje minimalnu brzinu širokopojasnog pristupa internetu koja ne može biti manja od 70 % maksimalne brzine pristupa internetu.

IPMONT Pretplatniku nudi sledeći minimalni nivo kvaliteta usluge:

- Vrijeme uspostavljanja usluge na fiksnoj lokaciji za 95% uspostavljenih usluga: < 10 dana.
- % uspostavljenih usluga na fiksnoj lokaciji do dogovorenog termina: > 60%
- Vrijeme otklanjanja kvara za pristupne linije za 80% kvarova: < 48 sati (osim za smetnje izazvane višom silom ili smetnji na pretplatničkom dijelu mreže)

- Vrijeme otklanjanja kvara za pristupne linije za 95% kvarova: < 80 sati (osim za smetnje izazvane višom silom ili smetnji na preplatničkom dijelu mreže)
- Učestanost kvarova po pristupnoj liniji za 100 linija: < 10% (osim za smetnje izazvane višom silom i smetnje na preplatničkom dijelu mreže)
- Vrijeme odziva službe za korisnike: 50 % odgovore nih poziva u roku do 20 sekundi

Ukoliko se utvrdi da je prigovor PRETPLATNIKA na kvalitet servisa osnovan, Pretplatniku će po njegovom izboru biti vraćen više plaćeni iznos ili će se izvršiti kompenzacija sa dugovanjem po narednom računu u mjeri u kojoj nije zadovoljen garantovani kvalitet servisa, odnosno koja odgovara proporcionalnom smanjenju mjesecne pretplate za evidentirani broj dana u kojima nije zadovoljen garantovani kvalitet servisa. (Broj dana bez servisa/30 x mjeseca pretplata).

#### Član 5.

PRETPLATNIK se obavezuje:

- da se prilikom instaliranja opreme pridržava uputstava IPMONT-a,
- da smetnje u korišćenju Usluge odmah prijavi IPMONT-u,
- da Uslugu koristi isključivo za sopstvene potrebe, a u skladu sa ovim Ugovorom i pozitivnim propisima,
- da u slučaju promjene imena, statusa, načina organizovanja, identifikacionih elemenata ili drugih promjena značajnih za identifikaciju PRETPLATNIKA, o istim blagovremeno obavijesti IPMONT,
- da uredno i blagovremeno u označenom roku, plaća dospjele račune za korišćenje Usluge,
- da vrati CPE uređaj u roku od 8 dana od dana prestanka pružanja Usluge.

#### Član 6.

PRETPLATNIK zaključenjem ovog Ugovora prihvata uslove, način tarifiranja i cijene paketa opisanog u Ponudi, koje su važeće u trenutku zaključenja Ugovora, a koji je sastavni dio ovog Ugovora.

PRETPLATNIK se obavezuje da u skladu sa Cjenovnikom IPMONT-a, uredno i blagovremeno plaća ugovorenu cijenu Usluge.

Ako PRETPLATNIK ne plati dospjele obaveze, IPMONT ima pravo da ograniči ili prekine pružanje Usluga. IPMONT zadržava pravo da doneše odluku o promjeni Cjenovnika o čemu obavještava PRETPLATNIKA najmanje 30 (trideset) dana prije izmjene uslova definisanih Ugovorom i na pogodan način (putem sredstava informisanja, pisanim putem, na zvaničnom sajtu, preko Korisničkog servisa, poslovnicu ili prodajne mreže) obavijesti PRETPLATNIKA. U tom roku PRETPLATNIK može otkažati Ugovor bez sankcija i bez primjene ugovorenog otkaznog roka, ako su izmjene na štetu PRETPLATNIKA zbog čega isti nije saglasan sa tom promjenom.

#### Član 7.

PRETPLATNIK je obavezan da ne ugrožava rad i ne nanosi štetu funkcionalnosti mreže kao i da ne koristi Usluge na način koji može uzrokovati smetnje drugim korisnicima i da ne vrši zloupotrebu poziva prema hitnim službama. PRETPLATNIK je dužan da pridržava svakog uputstva i obavještenja IPMONT-a koje se odnosi na pravilno korišćenje Usluga. Ukoliko se PRETPLATNIK ne pridržava navedenog, IPMONT zadržava pravo da odmah, bez prethodne najave privremeno isključi Usluge PRETPLATNIKU. IPMONT će vršiti sve zakonom propisane radnje kako bi omogućio maksimalan nivo sigurnosti i integriteta korisničkih podataka koji se prenose mrežom. U slučaju stepena opasnosti većeg obima IPMONT će obavjestiti korisnike svojih usluga, kao i o raspoloživim mjerama za otklanjanje opasnosti i/ili posledica uključujući i moguće troškove tih mjera.

#### Član 8.

IPMONT ima pravo da uz prethodno obavljenje PRETPLATNIKA provjeri kvalitet i tehničku ispravnost instalirane opreme u eksploracionom pogledu i u pogledu namjene. O izvršenoj provjeri IPMONT sačinjava odgovarajući zapisnik.

#### Član 9.

U slučaju kašnjenja u plaćanju računa ili neuredne uplate IPMONT ima pravo da u roku od 5 dana od dana dostavljanja obavještenja, ograniči Usluge ograničavanjem brzine prenosa podataka. IPMONT će u skladu sa svojim procedurama trajno isključiti odnosno prekinuti sa pružanjem svih Usluga, najkasnije sa danom isticanja minimalnog perioda trajanja ugovora. Danom prekida pružanja svih Usluga Ugovor se smatra raskinutim i PRETPLATNIK je u obavezi da izmiri sva zaostala dugovanja i nadoknadi štetu IPMONT-u u skladu sa Ugovorom. Najava ograničenja ili prekida Usluga vrši se na pogodan način po izboru IPMONT-a (putem sredstava informisanja, pisanim putem, na zvaničnom sajtu, preko Korisničkog servisa, poslovnicu ili prodajne mreže).

#### Član 10.

IPMONT neće biti odgovoran u slučajevima:

- za zagušenje, kašnjenje, greške, smanjenje kvaliteta u funkcionisanju djelova Interneta,

- za pravilno funkcionisanje priključka PRETPLATNIKA ukoliko do problema u radu priključka nastupi iz razloga na koje IPMONT ne može da utiče,
- za štetu koja nastupi zbog nedozvoljenog ponašanja PRETPLATNIKA,
- za povredu prava i sigurnosti i štetu koju PRETPLATNIKU posredstvom mreže IPMONT-a učini treće lice,
- za sadržaj, tačnost i bezbjednost informacija dobijenih posredstvom mreže IPMONT-a.

#### Član 11.

Ugovor može da se zaključuje na neodređeno određeno vrijeme za početni minimalni period važenja od 12/24 mjeseca, o čemu se PRETPLATNIK izjašnjava u Zahtjevu. U slučaju potpisivanja Ugovora na određeno vrijeme, po isteku početnog minimalnog perioda važenja Ugovor se produžava na neodređeno vrijeme, ukoliko PRETPLATNIK ne otkaže dalje važenje Ugovora, najkasnije 30 (trideset) dana prije isteka početnog perioda važenja Ugovora. Ugovora, najkasnije 30 (trideset) dana prije isteka početnog perioda važenja Ugovora, PRETPLATNIK ima pravo na raskid pretplatničkog ugovora u bilo kojem trenutku. U slučaju da PRETPLATNIK jednostrano raskine Ugovor tokom početnog minimalnog perioda važenja ugovornog odnosa, ili Ugovor tokom minimalnog perioda važenja bude raskinut od strane IPMONT-a krivicom PRETPLATNIKA, PRETPLATNIK je dužan da u otkaznom roku jednokratno plati sva zaostala dugovanja, kao i mjesecnu naknadu za preostali period na koji je ugovor zaključen ili ostvarene popuste na uređaje, opremu i usluge ukoliko je to povoljnije za preplatnika. Ukoliko IPMONT ne ispuní svoje ugovorene obaveze, odnosno u situacijama navedenim u članu 6 stav 3 ovoga ugovora preplatnik nije dužan da plati navedenu nakandu

#### Član 12.

IPMONT ima pravo da vrši izmjenu ili ukidanje korisničkog paketa iz Zahtjeva uz saglasnost PRETPLATNIKA, u kom slučaju će PRETPLATNIKU ponuditi drugi paket sličnih karakteristika ili povoljniji paket.

#### Član 13.

PRETPLATNIK nema pravo da obavlja djelatnost elektronskih komunikacija, odnosno da uslugu koja mu se pruža po osnovu ovog Ugovora proširi na druge korisnike.

PRETPLATNIK nema pravo da uslugu koristi za slanje neželjenih elektronskih poruka, radi direktnog marketinga, bez prethodne saglasnosti primaoca takvih poruka.

U slučaju da IPMONT evidentira slanje neželjenih elektronskih poruka iz prethodnog stava i PRETPLATNIK i pored upozorenja nastavi sa slanjem neželjnih elektronskih poruka, IPMONT će raskinuti pretplatnički ugovor sa PRETPLATNIKOM.

#### Član 14.

PRETPLATNIK je saglasan da IPMONT može koristiti i upisivati njegove lične odnosno identifikacione podatke za potrebe evidentiranja, što uključuje i unošenje podataka u telefonski imenik samo u slučaju da je PRETPLATNIK iskazao svoju pisani saglasnost za to u podnesenom Zahtjevu, a u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima Crne Gore.

#### Član 15.

U slučaju promjene adrese prebivališta/ boravišta/registrovanog sjedišta Preplatnika, Preplatnik ima pravo da traži seobu usluge uz plaćanje naknade koja je utvrđena Cjenovnikom.

IPMONT će obezbijediti seobu usluge ukoliko postoji tehničke mogućnosti za to, o čemu će IPMONT obavijestiti Preplatnika u roku od 15 dana od dana podnošenja Zahteva.

Ukoliko postoje tehnički uslovi iz prethodnog stava, IPMONT i Preplatnik će zaključiti aneks pretplatničkog ugovora kojim će se definisati promjena adrese na kojoj će se pružati usluga i u roku od 15 dana od zaključenja navedenog aneksa, IPMONT će izvršiti seobu usluge uz uslov da je Preplatnik Izmirio svoja dugovanja prema IPMONT-u. Preplatnik je dužan da IPMONT-u plati naknadu za seobu usluge koja će Preplatniku biti fakturisana uz prvi sledeći mjesечni račun.

Ukoliko je za realizaciju seobe usluge neophodna izgradnja pristupne infrastrukture, Preplatnik i IPMONT će zaključiti ugovor o izgradnji pristupne infrastrukture, kojim će se Preplatnik saglasiti sa troškovima izgradnje ili će se Aneksem pretplatničkog ugovora utvrditi ugovorna obaveza minimalnog trajanja pretplatničkog odnosa umjesto naknade navedenih troškova izgradnje.

IPMONT nije odgovoran za eventualno nepostojanje tehničkih uslova za seobu usluge. U slučaju nepostojanja tehničkih mogućnosti za seobu usluge, Preplatnik ima pravo da raskine Ugovor, uz obavezu isplate naknade za prijevremeni raskid pretplatničkog ugovora koji je definisan Preplatničkim ugovorom i članom 16. Opštih uslova, ukoliko je isti zaključen na određeno vrijeme.

Preplatniku može na sopstveni zahtjev biti privremeno isključeno korišćenje usluge u maksimalnom trajanju od 3 mjeseca u toku trajanja Ugovora u slučaju da je izmirio dospjele obaveze. Za to vrijeme Preplatniku se ne obračunava mjesecna naknada za korišćenje usluge

**Član 16.**

Prilikom izbora terminalne opreme PRETPLATNIK mora voditi računa da IPMONT svoje usluge nudi preko Interfejsa koji je opisan na IPMONT-ovoj internet stranici. IPMONT je u obavezi da sve promjene vezane za interfejs redovno ažurira na internet stranici.

Telekomunikaciona terminalana oprema koju IPMONT nudi PRETPLATNIKU kao i PRETPLATNIKOVA terminalna oprema mora da posjeduje tehničke karakteristike i ispunjava uslove utvrđene važećim propisom o stavljanju ovakve opreme na tržiste Crne Gore. IPMONT predaje terminalnu opremu PRETPLATNIKU uz odgovarajuće upustvo o načinu korišćenja i podatke o tehničkim karakteristikama, sve na crnogorskom jeziku.

IPMONT ima pravo da terminalnu opremu iz svoje ponude posebno konfiguriše, podešava i testira za korišćenje u svojoj elektronskoj mreži te obilježi svojim logom, IPMONT će nakon isteka ili prijevremenog raskida pretplatničkog ugovora, na zahtjev PRETPLATNIKA bez nakande omogućiti korišćenje terminalne opreme u drugim mrežama, samo za opremu koja ostaje u vlasništvu Pretplatnika.

**Član 17.**

Ukoliko prava i obaveze Ugovornih strana nijesu regulisana ovim Ugovorom, na međusobne odnose će se primjenjivati pozitivno pravni propisi Crne Gore koji regulišu predmetnu materiju.

**Član 18.**

Svi sporovi među Ugovornim stranama koji proisteknu iz Ugovora rješavaće se sporazumno, a ukoliko se ne postigne saglasnost o spornom pitanju odlučivaće stvarno nadležni sud u Podgorici.

**Član 19.**

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlašćenih lica Ugovornih strana, a primjenjuje se od dana uključenja tj. aktivacije Usluge.

Ugovor je sačinjen u 2 (dva ) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 1 (jedan) primjerak.

---

IPMONT

---

PRETPLATNIK

## Prilog A. Opis Usluge, cijene i osobe za kontakt

### 1 Opis Usluge

Usluga uključuje pristup globalnom Internetu kapaciteta xx/xx Mbps u prostorijama PRETPLATNIKA (ul. xxxx xx, Podgorica). PRETPLATNIKU će biti obezbijeđen port kapaciteta 100 Mbps ili 1Gbps za pristup globalnom Internetu. Cijena uključuje port i saobraćaj, xx IP adresa, kao i IP rutiranje u skladu sa Internet standardima.

### 2 Cijene

Sve cijene su date u eurima.

Mjesecna obaveza plaćanja Interneta protoka xx/xx Mbps	xxx,xx Eur
Instalaciona taksa (jednokratno)	xxx,xx EUR

Svi novčani iznosi koji su ovdje navedeni su neto iznosi odnosno ne uključuju PDV ili ostale poreze ili naknade. PDV će biti obračunat i naplaćen KLIJENTU u skladu s mjerodavnim zakonima i propisima.

Cijene obuhvataju:

- Port za pristup globalnom Internetu u prostorijama PRETPLATNIKA
- xx statičkih IP adresa
- Saobraćaj
- Protok xx/xx Mbps

### 3 Osobe za kontakt

Osobe koje treba kontaktirati u slučaju komercijalnih i tehničkih pitanja i smetnji:

IPMONT – Mitra Bakića bb  
Zoran Brajović  
Tel: +382 78 900 009  
Mob: +382 67 241 003  
E-mail: zoran.brajovic@ipmont.me

IPMONT

PRETPLATNIK



**ZAHTJEV**

za korišćenje usluge javne fiksne elektronske komunikacione mreže IPMONT  
Usluga pristup internetu - poslovni korisnici

Naziv privrednog društva:		PIB:	
Adresa		PDV:	
Odgovorno lice		Fiksni telefon:	
Mobilni telefon:		E-mail adresa:	
Kontakt osoba:  Ime i prezime  Telefon:  e-mail:		Adresa za prijem računa:	<input type="checkbox"/> preko e-maila:  <input type="checkbox"/> preko Pošte:  _____
Ugovorni period na koji se potpisuje ugovor:	<input type="checkbox"/> neodređeno <input type="checkbox"/> 12 mjeseci <input type="checkbox"/> 24 mjeseca		
Brzina internet pristupa	xx /xx MB/s	Zahtjevani broj fiksnih IP adresa	xx
Broj ţiro računa:		Banka:	

Potpisao za i u ime društva

„IPMONT“ d.o.o.

Potpisao za i u ime PRETPLATNIKA

XXXXXXXXXX

Zoran Brajović

Xxxxxxx Xxxxxxx



**"IPMONT" d.o.o.**

DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE

**ZAHTJEV**

za korišćenje usluge javne fiksne elektronske komunikacione mreže IPMONT  
Usluga pristup internetu – fizička lica

Ime i prezime:			
Broj lične karte i mjesto izdavanja:	JMBG (opciono): Broj pasoša ukoliko FL nije državljanin Crne Gore:		
Adresa:	Fiksni telefon:		
Mobilni telefon:	E-mail adresa:		
Adresa za prijem računa:	<input type="checkbox"/> preko e-maila: e-mail: _____ <input type="checkbox"/> preko Pošte: Adresa: _____		
Ugovorni period na koji se potpisuje ugovor:	<input type="checkbox"/> neodređeno <input type="checkbox"/> 12 mjeseci <input type="checkbox"/> 24 mjeseca		
Brzina internet pristupa	xx /xx MB/s	Zahtjevani broj fiksnih IP adresi	xx
Adresa za instalaciju:	_____		

Potpisao za i u ime društva

„IPMONT“ d.o.o.

Podnositelj Zahtjeva

(potvrđuje tačnost i daje saglasnost na unesene podatke)

\_\_\_\_\_  
Zoran Brajović

XXXXXX XXXXXXXX

# Preplatnički Ugovor za usluge javne fiksne elektronske komunikacione mreže IPMONT

Usluga: iznajmljena linija

Broj \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ godine

Zaključen između Ugovornih strana:

1. Društvo za telekomunikacije "IPMONT" d.o.o. Podgorica (registarski broj: 50589417, PIB: 02792265, PDV broj 30/31-09594-7, račun broj 530 - 18105 - 18 kod NLB Montenegro banka a.d.) iz Podgorice, Mitra Bakića bb  
(U daljem tekstu: IPMONT),

2. XXXXX d.o.o. Podgorica ( registarski broj: xxxxxx, PIB xxxxxx, PDV broj: xxxxxx) iz Podgorice, ul. XXXXXX xx  
(U daljem tekstu: PRETPLATNIK)

## Član 1.

Predmet ovog Ugovora je zasnivanje preplatničkog odnosa između IPMONT-a, kao davaoca usluge i PRETPLATNIKA. IPMONT se obavezuje da u skladu sa ovim Ugovorom i u okviru raspoloživih kapaciteta i granicama teritorijalne pokrivenosti pruža odabranu uslugu (u daljem tekstu Usluga) u roku od 8 (osam) dana od dana potpisivanja Zahtjeva za zasnivanje preplatničkog odnosa kojom se uređuju uslovi, cijena i karakteristike izabrane usluge (u daljem tekstu: Zahtjev) javne fiksne elektronske komunikacione mreže.

Usluga uznajmljena linija podrazumijeva vezu određene brzine prenosa podataka između dvije preplatničke lokacije baziranu na IP protokolu bez pristupa globalnoj internet mreži.

## Član 2.

Zahtjev je sastavni dio ovog Ugovora i PRETPLATNIK svojim potpisom na obrascu Zahtjeva potvrđuje vjerodostojnost datih podataka.

Cjenovnik i Opšti uslovi za pružanje usluga u javnoj fiksnoj elektronskoj komunikacionoj mreži, PRETPLATNIKU su javno dostupni na internet stranici [www.ipmont.me](http://www.ipmont.me), kao i u poslovnim prostorijama IPMONT-a, u kojima PRETPLATNIK, na zahtjev, može dobiti primjerak Opštih uslova u štampanoj formi.

## Član 3.

PRETPLATNIKU je obezbijeđen pristup javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži putem LAN priključka. Brzina prenosa podataka između dvije terminalne tačke za Uslugu iznajmljenih linija je definisana Zahtjevom od stane PRETPLATNIKA.

Dio opreme kojom IPMONT pruža Uslugu ostaje u vlasništvu IPMONT-a, locira se na strani PRETPLATNIKA (u daljem tekstu: CPE uređaj). Ukoliko iz bilo kojih razloga trajno prestane korišćenje usluge, PRETPLATNIK je u obavezi da u roku od 8 (osam) dana od dana prestanka pružanja Usluga obavijesti i obezbijedi pristup ovlašćenim licima IPMONT-a koji će izvršiti demontažu CPE uređaja. PRETPLATNIK ima pravo da IPMONT-u, najviše jedan put mjesечно, podnese zahtjev za promjenu postojećih Usluga. Procedura promjene Usluga biće pokrenuta ako se ustanovi postojanje tehničkih mogućnosti. Nova usluga će, po pravilu, biti aktivirana na početku narednog obračunskog perioda.

## Član 4.

IPMONT se ovim Ugovorom obavezuje:

- da na strani PRETPLATNIKA instalira opremu neophodnu za korišćenje Usluge, uz koju će PRETPLATNIKU dostaviti i tehničke karakteristike opreme i detaljno uputstvo za korišćenje te opreme na crnogorskom jeziku.
- da aktivira Usluge opisane u Zahtjevu,
- da svoju elektronsku komunikacionu mrežu neophodnu za korišćenje Usluge održava u ispravnom stanju u skladu sa tehničkim propisima i standardima, u cilju neprekidnog i neometanog korišćenja Usluge od strane PRETPLATNIKA,
- da obezbijedi PRETPLATNIKU odgovarajuću telefonsku i e-mail podršku u rješavanju problema vezanih za korišćenje Usluge,
- da redovno dostavlja PRETPLATNIKU račun za izvršene Usluge,
- da PRETPLATNICIMA ponudi sledeći kvalitet servisa na kvartalnom nivou:

- Vrijeme uspostavljanja usluge na fiksnoj lokaciji za 95% uspostavljenih usluga: < 10 dana
- % uspostavljenih usluga na fiksnoj lokaciji do dogovorenog termina: >60%

- Vrijeme otklanjanja kvara za pristupne linije za 80% kvarova: < 48 sati (osim za smetnje izazvane višom silom ili smetnji na preplatničkom dijelu mreže)
  - Vrijeme otklanjanja kvara za pristupne linije za 95% kvarova: < 80 sati (osim za smetnje izazvane višom silom ili smetnji na preplatničkom dijelu mreže)
  - Učestanost kvarova po pristupnoj liniji za 100 linija: < 20% (osim za smetnje izazvane višom silom ili smetnje na preplatničkom dijelu mreže)
  - Vrijeme odziva službe za korisnike: 50 % odgovorenih poziva u roku do 20 sekundi
  - Vrijeme odziva službe za davanje informacija o telefonskom imeniku: 50 % odgovorenih poziva u roku do 20 sekundi

Ukoliko se utvrdi da je prigovor PRETPLATNIKA na kvalitet servisa osnovan, Preplatniku će po njegovom izboru biti vraćen više plaćeni iznos ili će se izvršiti kompenzacija sa dugovanjem po narednom računu u mjeri u kojoj nije zadovoljen garantovani kvalitet servisa, odnosno koja odgovara proporcionalnom smanjenju mjesечne pretplate za evidentirani broj dana u kojima nije zadovoljen garantovani kvalitet servisa. (Broj dana bez servisa/30 x mjesечna pretplata).  
IPMONT će bez odlaganja i bez naknade, Operativno komunikacionom centru proslijediti sve raspoložive podatke o ostvarenim pozivima prema broju „112“ i drugim brojevima hitnih službi, kao i podatke o lokaciji kada to bude moguće, sa koje je poziv upućen, a u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima u Crnoj Gori.

Cian S.

**PRETPLATNIK se obavezuje:**

- da se prilikom instaliranja opreme pridržava uputstava IPMONT-a,
  - da smetnje u korišćenju Usluge odmah prijavi IPMONT-u,
  - da Uslugu koristi isključivo za sopstvene potrebe, a u skladu sa ovim Ugovorom i pozitivnim propisima,
  - da u slučaju promjene imena, statusa, načina organizovanja, identifikacionih elemenata ili drugih promjena značajnih za identifikaciju PRETPLATNIKA, o istim blagovremeno obavijesti IPMONT,
  - da uredno i blagovremeno u označenom roku, plaća dospjele račune za korišćenje Usluge,
  - da vrati CPE uređaj u roku od 8 dana od dana prestanka pružanja Usluge.

Član 6.

PRETPLATNIK zaključenjem ovog Ugovora prihvata uslove, način tarifiranja i cijene paketa opisanog u Ponudi, koje su važeće u trenutku zaključenja Ugovora, a koji je sastavni dio ovog Ugovora.

PRETPLATNIK se obavezuje da u skladu sa Cjenovnikom IPMONT-a, uredno i blagovremeno plaća ugovorenu cijenu Usluge. Ako PRETPLATNIK ne obavezuje IPMONT, IPMONT ima pravo da ograniči ili prekine pružanje Usluga.

PRETPLATNIK ne plati dospjele obaveze, IPMONT ima pravo da ograniči ili prekine pružanje usluge.  
IPMONT zadržava pravo da donese odluku o promjeni Cjenovnika o čemu obavještava PRETPLATNIKA najmanje 30 (trideset) dana prije izmjene uslova definisanih Ugovorom i na pogodan način (putem sredstava informisanja, pisanim putem, na zvaničnom sajtu, preko Korisničkog servisa, poslovnicu ili prodajne mreže) obavijesti PRETPLATNIKA. U tom roku PRETPLATNIK može otkazati Ugovor bez sankcija i bez primjene ugovorenog otkaznog roka, ako su izmjene na štetu PRETPLATNIKA zbog čega isti nije saglasan sa tom promjenom.

Član 7.

**PRETPLATNIK** je obavezan da ne ugrožava rad i ne nanosi štetu funkcionalnosti mreže kao i da ne koristi Usluge na način koji može uzrokovati smetnje drugim korisnicima i da ne vrši zloupotrebu poziva prema hitnim službama. **PRETPLATNIK** je dužan da se pridržava svakog uputstva i obaveštenja IPMONT-a koje se odnosi na pravilno korišćenje Usluga. Ukoliko se **PRETPLATNIK** ne pridržava navedenog, IPMONT zadržava pravo da odmah, bez prethodne najave privremeno isključi Usluge **PRETPLATNIKU**. IPMONT će vršiti sve zakonom propisane radnje kako bi omogućio maksimalan nivo sigurnosti i integriteta korisničkih podataka koji se prenose mrežom. U slučaju stepena opasnosti većeg obima IPMONT će obavijestiti korisnike svojih usluga, kao i o raspoloživim mjerama za otklanjanje opasnosti i/ili posledica uključujući i moguće troškove tih mjera.

Član 8

IPMONT ima pravo da uz prethodno obaveštenje PRETPLATNIKA provjeri kvalitet i tehničku ispravnost instalirane opreme u sklopljenjem pogledu i u posledu namiene. O izvršenoj provjeri IPMONT sačinjava odgovarajući zapisnik.

Class 9

U slučaju kašnjenja u plaćanju računa ili neuredne uplate IPMONT ima pravo da u roku od 5 dana od dana dostavljanja ugovora, prekini usluge obustavljanjem ili smanjenjem brzine prenosa podataka. IPMONT će u skladu sa svojim

procedurama trajno isključiti odnosno prekinuti sa pružanjem svih Usluga, najkasnije sa danom isticanja minimalnog perioda trajanja ugovora. Danom prekida pružanja svih Usluga Ugovor se smatra raskinutim i PRETPLATNIK je u obavezi da izmiri sva zaostala dugovanja i nadoknadi štetu IPMONT-u u skladu sa Ugovorom. Najava ograničenja ili prekida Usluga vrši se na pogodan način po izboru IPMONT-a (putem sredstava informisanja, pisanim putem, na zvaničnom sajtu, preko Korisničkog servisa, poslovnica ili prodajne mreže).

#### Član 10.

IPMONT neće biti odgovoran u slučajevima:

- za pravilno funkcionisanje priključka PRETPLATNIKA ukoliko do problema u radu priključka nastupi iz razloga na koje IPMONT ne može da utiče,
- za štetu koja nastupi zbog nedozvoljenog ponašanja PRETPLATNIKA,
- za povredu prava i sigurnosti i štetu koju PRETPLATNIKU posredstvom mreže IPMONT-a učini treće lice,
- za sadržaj, tačnost i bezbjednost informacija dobijenih posredstvom mreže IPMONT-a.

#### Član 11.

Ugovor može da se zaključi na neodređeno ili određeno vrijeme za početni minimalni period važenja od 12/24 mjeseca , o čemu se PETPLATNIK izjašnjava u Zahtjevu . U slučaju potpisivanja Ugovora na određeno vrijeme, po isteku početnog minimalnog perioda važenja Ugovor se produžava na neodređeno vrijeme, ukoliko PRETPLATNIK ne otkaže dalje važenje Ugovora, najkasnije 30 (trideset) dana prije isteka početnog perioda važenja Ugovora.

PRETPLATNIK ima pravo na raskid pretplatničkog ugovora u bilo kojem trenutku. U slučaju da PRETPLATNIK jednostrano raskine Ugovor tokom početnog minimalnog perioda važenja ugovornog odnosa, ili Ugovor tokom minimalnog perioda važenja bude raskinut od strane IPMONT-a krivicom PRETPLATNIKA, PRETPLATNIK je dužan da u otkaznom roku jednokratno platí sva zaostala dugovanja, kao i mjesecnu naknadu za preostali period na koji je ugovor zaključen ili ostvarene popuste na uređaje, opremu i usluge ukoliko je to povoljnije za pretplatnika . Ukoliko IPMONT ne ispuní svoje ugovorene obaveze, odnosno u situacijama navedenim u članu 6 stav 3 ovoga ugovora pretplatnik nije dužan da platí navedenu nakandu .

#### Član 12.

IPMONT ima pravo da vrši izmjenu ili ukidanje korisničkog paketa iz Zahtjeva uz saglasnost PRETPLATNIKA, u kom slučaju će PRETPLATNIKU ponuditi drugi paket sličnih karakteristika ili povoljniji paket.

#### Član 13.

PRETPLATNIK nema pravo da obavlja djelatnost elektronskih komunikacija, odnosno da uslugu koja mu se pruža po osnovu ovog Ugovora proširi na druge korisnike.

PRETPLATNIK nema pravo da uslugu koristi za slanje neželjenih elektronskih poruka, radi direktnog marketinga, bez prethodne saglasnosti primaoca takvih poruka.

U slučaju da IPMONT evidentira slanje neželjenih elektronskih poruka iz prethodnog stava i PRETPLATNIK i pored upozorenja nastavi sa slanjem neželjnih elektronskih poruka, IPMONT će raskinuti pretplatnički ugovor sa PRETPLATNIKOM.

#### Član 14.

PRETPLATNIK je saglasan da IPMONT može koristiti i upisivati njegove lične odnosno identifikacione podatke za potrebe evidentiranja, što uključuje i JMBG samo u slučaju da je PRETPLATNIK iskazao svoju pisani saglasnost za to u podnesenom Zahtjevu, a u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima Crne Gore., a u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima Crne Gore.

#### Član 15.

U slučaju promjene adrese prebivališta/ boravišta/registrovanog sjedišta Pretplatnika, Pretplatnik ima pravo da traži seobu usluge uz plaćanje naknade koja je utvrđena Cjenovnikom .IPMONT će obezbijediti seobu usluge ukoliko postoje tehničke mogućnosti za to, o čemu će IPMONT obavijestiti Pretplatnika u roku od 15 dana od dana podnošenja Zahteva. Ukoliko postoje tehnički uslovi iz prethodnog stava, IPMONT i Pretplatnik će zaključiti aneks pretplatničkog ugovora kojim će se definisati promjena adrese na kojoj će se pružati usluga i u roku od 15 dana od zaključenja navedenog aneksa, IPMONT će izvršiti seobu usluge uz uslov da je Pretplatnik Izmirio svoja dugovanja prema IPMONT-u. Pretplatnik je dužan da IPMONT-u platí naknadu za seobu usluge koja će Pretplatniku biti fakturisana uz prvi sledeći mjesecni račun . Ukoliko je za realizaciju seobe usluge neophodna izgradnja pristupne infrastrukture, Pretplatnik i IPMONT će zaključiti ugovor o izgradnji pristupne infrastrukture, kojim će se Pretplatnik saglasiti sa troškovima izgradnje ili će se Aneksom pretplatničkog ugovora utvrditi ugovorna obaveza minimalnog trajanja pretplatničkog odnosa umjesto naknade navedenih troškova izgradnje. IPMONT nije odgovoran za eventualno nepostojanje tehničkih uslova za seobu usluge . U slučaju nepostojanja tehničkih mogućnosti za seobu usluge, Pretplatnik ima pravo da raskine Ugovor, uz obavezu isplate naknade za prijevremen i raskid pretplatničkog ugovora koji je definisan Pretplatničkim ugovorom i članom 16. Opštih uslova, ukoliko je isti zaključen na određeno vrijeme .

Pretplatniku može na sopstveni zahtjev biti privremeno isključeno korišćenje usluge u maksimalnom trajanju od 3 mjeseca u toku trajanja Ugovora u slučaju da je izmirio dospjele obaveze. Za to vrijeme Pretplatniku se ne obračunava mjesecna naknada za korišćenje usluge.

**Član 16.**

Prilikom izbora terminalne opreme PRETPLATNIK mora voditi računa da IPMONT svoje usluge nudi preko Interfejsa koji je opisan na svom internet sajtu. IPMONT je u obavezi da sve promjene vezane za interfejs redovno ažurira na internet sajtu. Telekomunikaciona terminalana koju IPMONT nudi PRETPLATNIKU kao i PRETPLATNIKOVA terminalna oprema mora da posjeduje tehničke karakteristike i ispunjava uslove utvrđene važećim propisom o stavljanju ovakve opreme na tržiste Crne Gore. IPMONT predaje terminalnu opremu PRETPLATNIKU uz odgovarajuće upustvo o načinu korišćenja i podatke o tehničkim karakteristikama, sve na crnogorskom jeziku. IPMONT ima pravo da terminainu opremu iz svoje ponude posebno konfiguriše, podešava i testira zakorišćenje u svojoj elektronskoj mreži te obilježi svojim logom, IPMONT će nakon isteka ili prijevremenog raskida pretplatničkog ugovora, na zahtjev PRETPLATNIKA bez nakande omogućiti korišćenje terminalne opreme u drugim mrežama, samo za opremu koja ostaje u vlasništvu Pretplatnika.

**Član 17.**

Ukoliko prava i obaveze Ugovornih strana nijesu regulisana ovim Ugovorom, na međusobne odnose će se primjenjivati pozitivno pravni propisi Crne Gore koji regulišu predmetnu materiju.

**Član 18.**

Svi sporovi među Ugovornim stranama koji proisteknu iz Ugovora rješavaće se sporazumno, a ukoliko se ne postigne saglasnost o spornom pitanju odlučivaće stvarno nadležni sud u Podgorici.

**Član 19.**

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlašćenih lica Ugovornih strana, a primjenjuje se od dana uključenja tj. aktivacije Usluge.

Ugovor je sačinjen u 2 (dva ) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 1 (jedan) primjerak.

---

IPMONT

---

PRETPLATNIK

## Prilog A. Opis Usluge, cijene i osobe za kontakt

### 1 Opis Usluge

Usluga uzajamljena linija podrazumijeva vezu određene brzine prenosa podataka između dvije pretplatničke lokacije baziranu na IP protokolu bez pristupa globalnoj internet mreži.

IPMONT nudi Preplatniku u zakup iznajmljenu liniju u trejanju od 24 časa dnevno putem sopstvene javne elektronske komunikacione mreže, obezbjeđujući visok nivo pouzdanosti i garantovane brzine prenosa podataka.

### 2 Cijene

Sve cijene su date u eurima.

Ethernet L2 Kapacitet je xx/xxMb/s	xxx,xx Eur
Instalaciona taksa (jednokratno)	xxx,xx EUR

Svi novčani iznosi koji su ovdje navedeni su neto iznosi odnosno ne uključuju PDV ili ostale poreze ili naknade. PDV će biti obračunat i naplaćen KLIJENTU u skladu s mjerodavnim zakonima i propisima..

Cijene obuhvataju:

- Port za pristup kojim se realizuje Usluga
- Saobraćaj
- Protok xx/xx Mbps

### 3 Osobe za kontakt

Osobe koje treba kontaktirati u slučaju komercijalnih i tehničkih pitanja i smetnji:

IPMONT – Mitra Bakića bb  
Zoran Brajović  
Tel: +382 78 900 009  
Mob: +382 67 241 003  
E-mail: zoran.brajovic@ipmont.me

IPMONT

PRETPLATNIK



**"IPMONT" d.o.o.**  
DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE

**ZAHTEV**

za korišćenje usluge javne fiksne elektronske komunikacione mreže IPMONT  
Usluga iznajmljene linije - poslovni korisnici

Naziv privrednog društva:		PIB:	
Adresa		PDV:	
Odgovorno lice		Fiksni telefon:	
Mobilni telefon:		E-mail adresa:	
Kontakt osoba: Ime i prezime Telefon: e-mail:		Adresa za prijem računa:	<input type="checkbox"/> preko e-maila: _____ <input type="checkbox"/> preko Pošte: _____
Ugovorni period na koji se potpisuje ugovor:	<input type="checkbox"/> neodređeno <input type="checkbox"/> 12 mjeseci <input type="checkbox"/> 24 mjeseca		
Brzina prenosa podataka	xx /xx MB/s		
Broj žiro računa:		Banka:	

Potpisao za i u ime društva

„IPMONT“ d.o.o.

Potpisao za i u ime PRETPLATNIKA

XXXXXX

\_\_\_\_\_  
Zoran Brajović

XXXXXX XXXXXXXX



**"IPMONT" d.o.o.**  
DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE

**ZAHTEV**

za korišćenje usluge javne fiksne elektronske komunikacione mreže IPMONT  
Usluga iznajmljene linije – fizička lica

Ime i prezime:	JMBG (opciono):
Broj lične karte i mjesto izdavanja:	Broj pasoša ukoliko FL nije državljanin Crne Gore:
Adresa:	Fiksni telefon:
Mobilni telefon:	E-mail adresa:
Adresa za prijem računa:	<input type="checkbox"/> preko e-maila: e-mail: _____ <input type="checkbox"/> preko Pošte: Adresa: _____
Ugovorni period na koji se potpisuje ugovor:	<input type="checkbox"/> neodređeno <input type="checkbox"/> 12 mjeseci <input type="checkbox"/> 24 mjeseca
Brzina prenosa podataka	xx /xx MB/s
Adresa za instalaciju:	_____

Potpisao za i u ime društva

„IPMONT“ d.o.o.

Podnositelj Zahtjeva

(potvrđuje tačnost i daje saglasnost na unesene podatke)

\_\_\_\_\_  
Zoran Brajović

XXXXXX XXXXXXXX

# Pretplatnički Ugovor za usluge javne fiksne elektronske komunikacione mreže IPMONT

## Usluga: iznajmljivanje optičkog vlakna

Broj \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ godine

Zaključen između Ugovornih strana:

1. Društvo za telekomunikacije "IPMONT" d.o.o. Podgorica (registarski broj: 50589417, PIB : 02792265, PDV broj 30/31-09594-7, račun broj 530 - 18105 - 18 kod NLB Montenegro banka a.d.) iz Podgorice, Mitra Bakića bb  
(U daljem tekstu: IPMONT),
2. XXXXX d.o.o. Podgorica ( registarski broj: xxxxxx, PIB xxxxxx, PDV broj: xxxxxx) iz Podgorice, ul. XXXXXX xx  
(U daljem tekstu: PRETPLATNIK)

### Član 1.

Predmet ovog Ugovora je zasnivanje pretplatničkog odnosa između IPMONT-a, kao davaoca usluge i PRETPLATNIKA. IPMONT se obavezuje da u skladu sa ovim Ugovorom i u okviru raspoloživih kapaciteta i granicama teritorijalne pokrivenosti pruža odabranu uslugu (u daljem tekstu Usluga) u roku od 8 (osam) dana od dana potpisivanja Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa kojom se uređuju uslovi, cijena i karakteristike izabrane usluge (u daljem tekstu: Zahtjev) javne fiksne elektronske komunikacione mreže.

Usluga iznajmljivanja optičkog vlakna podrazumijeva ustupanje na korišćenje jednog ili više optičkih vlakana između dvije preplatničke lokacije sledećih tehničkih karakteristika:

Single mode dark fiber

### Član 2.

Zahtjev je sastavni dio ovog Ugovora i PRETPLATNIK svojim potpisom na obrascu Zahtjeva potvrđuje vjerodostojnost datih podataka.

Cjenovnik i Opšti uslovi za pružanje usluga u javnoj fiksnoj elektronskoj komunikacionoj mreži, PRETPLATNIKU su javno dostupni na internet stranici [www.ipmont.me](http://www.ipmont.me), kao i u poslovnim prostorijama IPMONT-a, u kojima PRETPLATNIK, na zahtjev, može dobiti primjerak Opštih uslova u štampanoj formi.

### Član 3.

PRETPLATNIKU je obezbijedjen pristup javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži putem optičkog porta. Dio opreme kojom IPMONT pruža Uslugu ostaje u vlasništvu IPMONT-a, locira se na strani PRETPLATNIKA (u daljem tekstu: CPE uređaj). Ukoliko iz bilo kojih razloga trajno prestane korišćenje usluge, PRETPLATNIK je u obavezi da u roku od 8 (osam) dana od dana prestanka pružanja Usluga obavijesti i obezbijedi pristup ovlašćenim licima IPMONT-a koji će izvršiti demontažu CPE uređaja. PRETPLATNIK ima pravo da IPMONT-u, najviše jedan put mjesечно, podnese zahtjev za promjenu postojećih Usluga. Procedura promjene Usluga biće pokrenuta ako se ustanovi postojanje tehničkih mogućnosti. Nova usluga će, po pravilu, biti aktivirana na početku narednog obračunskog perioda.

### Član 4.

IPMONT se ovim Ugovorom obavezuje:

- da na strani PRETPLATNIKA instalira opremu neophodnu za korišćenje Usluga, uz koju će PRETPLATNIKU dostaviti i tehničke karakteristike opreme i detaljno uputstvo za korišćenje te opreme na crnogorskom jeziku,
- da aktivira Usluge opisane u Zahtjevu,
- da svoju elektronsku komunikacionu mrežu neophodnu za korišćenje Usluge održava u ispravnom stanju u skladu sa tehničkim propisima i standardima, u cilju neprekidnog i neometanog korišćenja Usluge od strane PRETPLATNIKA,
- da obezbijedi PRETPLATNIKU odgovarajuću telefonsku i e-mail podršku u rješavanju problema vezanih za korišćenje Usluge,
- da redovno dostavlja PRETPLATNIKU račun za izvršene Usluge,
- da PRETPLATNICIMA ponudi sledeći kvalitet servisa na kvartalnom nivou:

- Vrijeme uspostavljanja usluge na fiksnoj lokaciji za 95% uspostavljenih usluga: < 10 dana .
- % uspostavljenih usluga na fiksnoj lokaciji do dogovorenog termina: >50%
- Vrijeme otklanjanja kvara za pristupne linije za 80% kvarova: < 48 sati (osim za smetnje izazvane višom silom ili smetnji na pretplatničkom dijelu mreže)

- Vrijeme otklanjanja kvara za pristupne linije za 95% kvarova: < 80 sati (osim za smetnje izazvane višom silom ili smetnji na preplatničkom dijelu mreže)
- Učestanost kvarova po pristupnoj liniji za 100 linija: < 20% (osim za smetnje izazvane višom silom i smetnje na preplatničkom dijelu mreže)
- Vrijeme odziva službe za korisnike: 50 % odgovorenih poziva u roku do 20 sekundi
- Vrijeme odziva službe za davanje informacija o telefonskom imeniku: 50 % odgovorenih poziva u roku do 20 sekundi

Ukoliko se utvrdi da je prigovor PRETPLATNIKA na kvalitet servisa osnovan, Preplatniku će po njegovom izboru biti vraćen više plaćeni iznos ili će se izvršiti kompenzacija sa dugovanjem po narednom računu u mjeri u kojoj nije zadovoljen garantovani kvalitet servisa, odnosno koja odgovara proporcionalnom smanjenju mjesečne preplate za evidentirani broj dana u kojima nije zadovoljen garantovani kvalitet servisa. (Broj dana bez servisa/30 x mjesečna preplata).

IPMONT će bez odlaganja i bez naknade, Operativno komunikacionom centru proslijediti sve raspoložive podatke o ostvarenim pozivima prema broju „112“ i drugim brojevima hitnih službi, kao i podatke o lokaciji kada to bude moguće, sa koje je poziv upućen, a u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima u Crnoj Gori.

#### Član 5.

**PRETPLATNIK se obavezuje:**

- da se prilikom instaliranja opreme pridržava uputstava IPMONT-a,
- da smetnje u korišćenju Usluge odmah prijavi IPMONT-u,
- da Uslugu koristi isključivo za sopstvene potrebe, a u skladu sa ovim Ugovorom i pozitivnim propisima,
- da u slučaju promjene imena, statusa, načina organizovanja, identifikacionih elemenata ili drugih promjena značajnih za identifikaciju PRETPLATNIKA, o istim blagovremeno obavijesti IPMONT,
- da uredno i blagovremeno u označenom roku, plaća dospjele račune za korišćenje Usluge,
- da vrati CPE uređaj u roku od 8 dana od dana prestanka pružanja Usluge.

#### Član 6.

PRETPLATNIK zaključenjem ovog Ugovora prihvata uslove, način tarifiranja i cijene paketa opisanog u Ponudi, koje su važeće u trenutku zaključenja Ugovora, a koji je sastavni dio ovog Ugovora.

PRETPLATNIK se obavezuje da u skladu sa Cjenovnikom IPMONT-a, uredno i blagovremeno plaća ugovorenu cijenu Usluge. Ako PRETPLATNIK ne plati dospjele obaveze, IPMONT ima pravo da ograniči ili prekine pružanje Usluga.

IPMONT zadržava pravo da doneše odluku o promjeni Cjenovnika o čemu obavještava PRETPLATNIKA najmanje 30 (trideset) dana prije izmjene uslova definisanih Ugovorom i na pogodan način (putem sredstava informisanja, pisanim putem, na zvaničnom sajtu, preko Korisničkog servisa, poslovica ili prodajne mreže) obavijesti PRETPLATNIKA. U tom roku PRETPLATNIK može otkazati Ugovor bez sankcija i bez primjene ugovorenog otkaznog roka, ako su izmjene na štetu PRETPLATNIKA zbog čega isti nije saglasan sa tom promjenom.

#### Član 7.

PRETPLATNIK je obavezan da ne ugrožava rad i ne nanosi štetu funkcionalnosti mreže kao i da ne koristi Usluge na način koji može uzrokovati smetnje drugim korisnicima. PRETPLATNIK je dužan da se pridržava svakog uputstva i obavještenja IPMONT-a koje se odnosi na pravilno korišćenje Usluga. Ukoliko se PRETPLATNIK ne pridržava navedenog, IPMONT zadržava pravo da odmah, bez prethodne najave privremeno isključi Usluge PRETPLATNIKU.

IPMONT će vršiti sve zakonom propisane radnje kako bi omogućio maksimalan nivo sigurnosti i integriteta korisničkih podataka koji se prenose mrežom. U slučaju stepena opasnosti većeg obima IPMONT će obavijestiti korisnike svojih usluga, kao i o raspoloživim mjerama za oticanje opasnosti i/ili posledica uključujući i moguće troškove tih mjera.

#### Član 8.

IPMONT ima pravo da uz prethodno obavještenje PRETPLATNIKA provjeri kvalitet i tehničku ispravnost instalirane opreme u eksplotacionom pogledu i u pogledu namjene. O izvršenoj provjeri IPMONT sačinjava odgovarajući zapisnik.

#### Član 9.

U slučaju kašnjenja u plaćanju računa ili neuredne uplate IPMONT ima pravo da u roku od 5 dana od dana dostavljanja obavještenja, ograniči Usluge obustavljanjem prenosa podataka. IPMONT će u skladu sa svojim procedurama trajno isključiti odnosno prekinuti sa pružanjem svih Usluga, najkasnije sa danom isticanja minimalnog perioda trajanja ugovora. Danom prekida pružanja svih Usluga Ugovor se smatra raskinutim i PRETPLATNIK je u obavezi da izmiri sva zaostala dugovanja i nadoknadi štetu IPMONT-u u skladu sa Ugovorom. Najava ograničenja ili prekida Usluga vrši se na pogodan način po izboru IPMONT-a (putem sredstava informisanja, pisanim putem, na zvaničnom sajtu, preko Korisničkog servisa, poslovica ili prodajne mreže).

#### Član 10.

IPMONT neće biti odgovoran u slučajevima:

- za pravilno funkcionisanje priklučka PRETPLATNIKA ukoliko do problema u radu priklučka nastupi iz razloga na koje IPMONT ne može da utiče,
- za štetu koja nastupi zbog nedozvoljenog ponašanja PRETPLATNIKA,
- za povredu prava i sigurnosti i štetu koju PRETPLATNIKU posredstvom mreže IPMONT-a učini treće lice,
- za sadržaj, tačnost i bezbjednost informacija dobijenih posredstvom mreže IPMONT-a.

#### Član 11.

Ugovor može da se zaključi na neodređeno ili određeno vrijeme za početni minimalni period važenja od 12/24 mjeseca , o čemu se PETPLATNIK izjašnjava u Zahtjevu . U slučaju potpisivanja Ugovora na određeno vrijeme, po isteku početnog minimalnog perioda važenja Ugovor se produžava na neodređeno vrijeme, ukoliko PRETPLATNIK ne otkaže dalje važenje Ugovora, najkasnije 30 (trideset) dana prije isteka početnog perioda važenja Ugovora.

PRETPLATNIK ima pravo na raskid preplatničkog ugovora u bilo kojem trenutku. U slučaju da PRETPLATNIK jednostrano raskine Ugovor tokom početnog minimalnog perioda važenja ugovornog odnosa, ili Ugovor tokom minimalnog perioda važenja bude raskinut od strane IPMONT-a krivicom PRETPLATNIKA, PRETPLATNIK je dužan da u otkaznom roku jednokratno plati sva zaostala dugovanja, kao i mjesecnu naknadu za preostali period na koji je ugovor zaključen ili ostvarene popuste na uređaje, opremu i usluge ukoliko je to povoljnije za preplatnika . Ukoliko IPMONT ne ispunji svoje ugovorene obaveze, odnosno u situacijama navedenim u članu 6 stav 3 ovoga ugovora preplatnik nije dužan da plati navedenu nakandu .

#### Član 12.

IPMONT ima pravo da vrši izmjenu ili ukidanje korisničkog paketa iz Zahtjeva uz saglasnost PRETPLATNIKA, u kom slučaju će PRETPLATNIKU ponuditi drugi paket sličnih karakteristika ili povoljniji paket.

#### Član 13.

PRETPLATNIK nema pravo da obavlja djelatnost elektronskih komunikacija, odnosno da uslugu koja mu se pruža po osnovu ovog Ugovora proširi na druge korisnike.

PRETPLATNIK nema pravo da uslugu koristi za slanje neželjenih elektronskih poruka, radi direktnog marketinga, bez prethodne saglasnosti primaoca takvih poruka.

U slučaju da IPMONT evidentira slanje neželjenih elektronskih poruka iz prethodnog stava i PRETPLATNIK i pored upozorenja nastavi sa slanjem neželjnih elektronskih poruka, IPMONT će raskinuti preplatnički ugovor sa PRETPLATNIKOM.

#### Član 14.

PRETPLATNIK je saglasan da IPMONT može koristiti i upisivati njegove lične odnosno identifikacione podatke za potrebe evidentiranja, što uključuje i JMBG samo u slučaju da je PRETPLATNIK iskazao svoju pisani saglasnost za to u podnesenom Zahtjevu, a u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima Crne Gore., a u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima Crne Gore.

#### Član 15.

U slučaju promjene adrese prebivališta/ boravišta/registrovanog sjedišta Preplatnika, Preplatnik ima pravo da traži seobu usluge uz plaćanje naknade koja je utvrđena Cjenovnikom .IPMONT će obezbijediti seobu usluge ukoliko postoje tehničke mogućnosti za to, o čemu će IPMONT obavijestiti Preplatnika u roku od 15 dana od dana podnošenja Zahteva.

Ukoliko postoje tehnički uslovi iz prethodnog stava, IPMONT i Preplatnik će zaključiti aneks preplatničkog ugovora kojim će se definisati promjena adrese na kojoj će se pružati usluga i u roku od 15 dana od zaključenja navedenog aneksa, IPMONT će izvršiti seobu usluge uz uslov da je Preplatnik izmirio svoja dugovanja prema IPMONT-u. Preplatnik je dužan da IPMONT-u plati naknadu za seobu usluge koja će Preplatniku biti fakturisana uz prvi sledeći mjesecni račun .

Ukoliko je za realizaciju seobe usluge neophodna izgradnja pristupne infrastrukture, Preplatnik i IPMONT će zaključiti ugovor o izgradnji pristupne infrastrukture, kojim će se Preplatnik saglasiti sa troškovima izgradnje ili će se Aneksem preplatničkog ugovora utvrditi ugovorna obaveza minimalnog trajanja preplatničkog odnosa umjesto naknade navedenih troškova izgradnje.

IPMONT nije odgovoran za eventualno nepostojanje tehničkih uslova za seobu usluge . U slučaju nepostojanja tehničkih mogućnosti za seobu usluge, Preplatnik ima pravo da raskine Ugovor, uz obavezu isplate naknade za prijevremen i raskid preplatničkog ugovora koji je definisan Preplatničkim ugovorom i članom 16. Opštih uslova, ukoliko je isti zaključen na određeno vrijeme .

Preplatniku može na sopstveni zahtjev biti privremeno isključeno korišćenje usluge u maksimalnom trajanju od 3 mjeseca u toku trajanja Ugovora u slučaju da je izmirio dospjele obaveze. Za to vrijeme Preplatniku se ne obračunava mjesecna naknada za korišćenje usluge

### Član 16.

Prilikom izbora terminalne opreme PRETPLATNIK mora voditi računa da IPMONT svoje usluge nudi preko Interfejsa koji je opisan na svom internet sajtu. IPMONT je u obavezi da sve promjene vezane za interfejs redovno ažurira na internet sajtu. Telekomunikaciona terminalana koju IPMONT nudi PRETPLATNIKU kao i PRETPLATNIKOVA terminalna oprema mora da posjeduje tehničke karakteristike i ispunjava uslove utvrđene važećim propisom o stavljanju ovakve opreme na tržište Crne Gore. IPMONT predaje terminalnu opremu PRETPLATNIKU uz odgovarajuće upustvo o načinu korišćenja i podatke o tehničkim karakteristikama, sve na crnogorskom jeziku.

IPMONT ima pravo da terminainu opremu iz svoje ponude posebno konfiguriše, podešava i testira za korišćenje u svojoj elektronskoj mreži te obilježi svojim logom, IPMONT će nakon isteka ili prijevremenog raskida pretplatničkog ugovora, na zahtjev PRETPLATNIKA bez nakande omogućiti korišćenje terminalne opreme u drugim mrežama, samo za opremu koja ostaje u vlasništvu Preplatnika.

### Član 17.

Ukoliko prava i obaveze Ugovornih strana nijesu regulisana ovim Ugovorom, na međusobne odnose će se primjenjivati pozitivno pravni propisi Crne Gore koji regulišu predmetnu materiju.

### Član 18.

Svi sporovi među Ugovornim stranama koji proisteknu iz Ugovora rješavaće se sporazumno, a ukoliko se ne postigne saglasnost o spornom pitanju odlučivaće stvarno nadležni sud u Podgorici.

### Član 19.

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlašćenih lica Ugovornih strana, a primjenjuje se od dana uključenja tj. aktivacije Usluge.

Ugovor je sačinjen u 2 (dva ) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 1 (jedan) primjerak.

---

IPMONT

---

PRETPLATNIK

## Prilog A. Opis Usluge, cijene i osobe za kontakt

### 1 Opis Usluge

Usluga iznajmljivanja optičkog vlakna podrazumijeva ustupanje na korišćenje jednog ili više optičkih vlakana između dvije preplatničke lokacije sledećih tehničkih karakteristika:

- Single mode dark fiber

IPMONT nudi Preplatniku u zakup optičko vlakno u trajanju 24 časa dnevno u toku trajanja ugovorne obaveze

### 2 Cijene

Sve cijene su date u eurima.

Optička vlakno između	Tip usluge	Cijena bez PDV-a
Lokacija 1 - Lokacija 2	Jedno optičko vlakno (o.v)	xxx,xx €
Lokacija 3 - Lokacija 4	Jedno optičko vlakno (o.v)	xxx,xx €
Ukupno na mjesecnom nivou bez PDV-a		xxx,xx €
Instalaciona taksa (jednokratno) bez PDV-a		xxx,xx €

Svi novčani iznosi koji su ovdje navedeni su neto iznosi odnosno ne uključuju PDV ili ostale poreze ili naknade. PDV će biti obračunat i naplaćen KLIJENTU u skladu s mjerodavnim zakonima i propisima..

Cijene obuhvataju:

- Port za pristup kojim se realizuje Usluga
- Saobraćaj

### 3 Osobe za kontakt

Osobe koje treba kontaktirati u slučaju komercijalnih i tehničkih pitanja i smetnji:

IPMONT – Mitra Bakića bb  
Zoran Brajović  
Tel: +382 78 900 009  
Mob: +382 67 241 003  
E-mail: zoran.brajovic@ipmont.me

IPMONT

PREPLATNIK



**ZAHTEV**

za korišćenje usluge javne fiksne elektronske komunikacione mreže IPMONT  
Usluga iznajmljivanje optičkog vlakna - poslovni korisnici

Naziv privrednog društva:		PIB:	
Adresa		PDV:	
Odgovorno lice		Fiksni telefon:	
Mobilni telefon:		E-mail adresa:	
Kontakt osoba: Ime i prezime		Adresa za prijem računa:	<input type="checkbox"/> preko e-maila: _____
Telefon:			<input type="checkbox"/> preko Pošte: _____
e-mail:			_____
Ugovorni period na koji se potpisuje ugovor:	<input type="checkbox"/> neodređeno <input type="checkbox"/> 12 mjeseci <input type="checkbox"/> 24 mjeseca		
Iznajmljivanje optičkog vlakna na relaciji:	Lokacija 1:	Lokacija 2:	
Broj žiro računa:		Banka:	

Potpisao za i u ime društva

„IPMONT“ d.o.o.

Potpisao za i u ime PRETPLATNIKA

XXXXXXXXXX

Zoran Brajović

Xxxxxx Xxxxxxx



**ZAHTJEV**

za korišćenje usluge javne fiksne elektronske komunikacione mreže IPMONT  
Usluga iznajmljivanje optičkog vlakna - fizička lica

Ime i prezime:			
JMBG (opciono):			
Broj lične karte i mjesto izdavanja:	Broj pasoša ukoliko FL nije državljanin Crne Gore:		
Adresa:	Fiksni telefon:		
Mobilni telefon:	E-mail adresa:		
Adresa za prijem računa:	<input type="checkbox"/> preko e-maila: e-mail: _____ <input type="checkbox"/> preko Pošte: Adresa: _____		
Ugovorni period na koji se potpisuje ugovor:	<input type="checkbox"/> neodređeno <input type="checkbox"/> 12 mjeseci <input type="checkbox"/> 24 mjeseca		
Iznajmljivanje optičkog vlakna na relaciji:	Lokacija 1:	Lokacija 2:	

Potpisao za i u ime društva

„IPMONT“ d.o.o.

Podnositel Zahtjeva

(potvrđuje tačnost i daje saglasnost na unesene podatke)

Zoran Brajović

Xxxxxxx Xxxxxxxx